



SEPEDI HOME LANGUAGE
GRADE 2 – BOOK 1
TERMS 1 & 2
ISBN 978-1-920458-21-8
THIS BOOK MAY NOT BE SOLD.
10th Edition



SEPEDI LELEME LA GAE – Mphato wa 2 Puku ya 1

ISBN 978-1-920458-21-8

E boeleditšwe
ebile e sepelelana le
CAPS



Leina:

Phapoši:



basic education
Department:
Basic Education
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

SEPEDI LELEME
LA GAE

Puku ya 1
Kotara ya 1 & 2



Mdi Angie
Motshekga, Tona
ya Thuto ya
Motheo



Mna Enver Surty,
Motlatša-Tona ya
Thuto ya Motheo

Dipukutšhomo tše di tšweleditšwe go thuša bana ba Afrika Borwa ka tlase ga boetapele bja Tona ya Thuto ya Motheo, Mdi Angie Motshekga, le Motlatša-Tona wa Thuto ya Motheo, Mna Enver Surty.

Rainbow Workbooks di bopa karolo ya mohlwaela wa tsenogare woo maikemišetšo a wona e lego go kaonafatša mošomo wa barutwana ba Afrika Borwa bao ba lego mephatong ye tshela ya mathomo. Projeke ye, bjalo ka ge e le ye nngwe ya dinepokgolo tša Dithulaganyo tša go Diragatša tša Mmušo, e kgonne go diragala ka thekgo ya mašelang a go tšwa, ka ntle le go kgokgona go Sešegotlotlo sa Bosetšhaba. Se se kgontšhitše Kgoro go dira dipukutšhomo tše, ka maleme ka moka a semmušo, ka ntle ga gore Kgoro e lefe.

Re hutša gore barutiši ba tla holega ka dipuku tše mošomong wa bona wa tšatši ka tšatši wa go ruta, le go kgonthiša gore barutwana ba kgona go fetša lenanethuto. Re hlokometše gore re hlahle barutiši ditirong ka moka ka go tsenya maswao a ditaetši ao a laetšago seo morutwana a swanetšego go se dira.

Re tloga re hutša gore bana ba tla ipshina ka go dira mešomo ye e lego ka mo dipukwaneng tše ge ba dutše ba gola, ba ithuta, le gore wena, morutiši, o tla ipshina le bona mo lethabong la go ithuta.

Re kganyogela lena, barutiši, le barutwana ba lena, katlego, ka tšhomišo ya dipukutšhomo tše.

MAIKARABELO A BAFSA BA AFRIKA BORWA

Tekano

Swara batho ka moka ka go lekana le ka tshwanelo. O se ke wa hlaola.



Seriti sa botho

Hlompha bohle. Bontšha go loka le go hlokomela.



Bophelo

Dilo ka moka tše di phelago di bohlokwa. Swara dilo ka moka tše di phelago ka tlhompho.



Ba lapa

Godiša o be o hlomphe batswadi ba gago. Bontšha go loka le go botege ba lapa.



Thuto

Tsena sekolo, ithute o be o šome ka maatla. Latela melao ya sekolo.



Mošomo

Thuša balapa ka mošomo wa ka gae. Bana ba se ke ba gapeletšwa go nyaka mošomo.



Tokologo le tšhireletšo

O se ke wa gobatša, wa hlakiša goba wa tšhošetša ba bangwe, gomme o se ke wa dumelela ba bangwe go dira bjalo. Rarolla go se kwane ka khutšo.



Thoto

Hlompha dithoto tša ba bangwe. O se ke wa senya thoto ebile o se ke wa utswa.



Bodumedi, go ba le tumelo le moakanyo

Hlompha ditumelo le meakanyo ya ba bangwe.



Tšhireletšo

Hlokomela lefase. O se ke wa senya meetse le mohlagaše. Hlokomela diphoofolo le dimela. Swara legae la geno le motse wa geno o hlwekile, o bolokegile.



Boagi

Eba moagi wa go loka, wa potego wa Afrika Borwa. Hlompha melao, gomme o kgonthiše gore ba bangwe ba dira bjalo.



Tokelo ya go hlagiša maikutlo

O se ke wa phatlalatša maaka le lehloyo. Kgonthiša gore batho ga ba rogiwe goba ba hlabja ka mantšu.



Published by the Department of Basic Education
222 Struben Street
Pretoria
South Africa

© Department of Basic Education
Tenth edition 2020

ISBN 978-1-920458-21-8

The Department of Basic Education has made every effort to trace copyright holders but if any have been inadvertently overlooked, the Department will be pleased to make the necessary arrangements at the first opportunity.

This book may not be sold.

Mphato wa 2




la gae



Puku ye ke ya:

SEPEDI

Puku ya





Morero wa 1: Go boela sekolong

1 Go boela sekolong 2

Go bala ka go hlakanelwa (kanegelo)
Mošomo wa tekathaloganyo (Swaya Ee goba Aowa)
Šomiša dišwantšho go akanya seo kanegelo e bolelago ka sona
Šupa dintlha tše bohlokwa mo go se se badilwego
Medumo: ditumanosi a e i u
Ithute go ngwala tlhakaAa
Ngwala mafoko ka pukung ya go ngwalela o šomiša mantšu a ka
lepokising la tlhotlontšu.
Mantšu a tiwaleo

2 Ke boetše sekolong 4

Thala seswantšho go laetša se o se dirilego ka nako ya makhutšo a dikolo
Mošomo wa go ngwala (feleletša mafoko ka go ngwala ile, bone, ragile)
Mošomo wa go ngwala (ngwala ka ga se o se dirilego ka nako ya
makhutšo a dikolo.)
Lapologa (feleletša khalentara ka go tlatša matšatši a beke ao a
tlogetšwego le ka go thala seswantšho sa go bontšha gore ba dira
eng letšatši le lengwe le le lengwe la beke.

3 Yunifomo 6

Go bala ka go hlakanelwa (kanegelo)
Šomiša dišwantšho go akanya seo kanegelo e bolelago ka sona
Šupa dintlha tše bohlokwa mo go se se badilwego
Mošomo wa tekathaloganyo (Swaya Ee goba Aowa)
Medumo: ditumanosi a e i o u
Ithute go ngwala tlhaka Bb.
Ngwala mafoko ka pukung ya go ngwalela o šomiša mantšu a ka
lepokising la tlhotlontšu.
Mantšu a tiwaleo

4 Yunifomo ya ka 8

Thala seswantšho sa gago o apere yunifomo ya sekolo.
Ngwala dintlha ka ga wena
Ngwala mafoko ka ga seswantšho sa gago.
Lapologa: Efa diparo tše di lego mo seswantšhong maina

5 Mošemane yo mofsa sekolong 10

Go bala ka go hlakanelwa (kanegelo)
Šomiša dišwantšho go akanya seo kanegelo e bolelago ka sona
Šupa dintlha tše bohlokwa mo go se se badilwego
Mošomo wa tekathaloganyo (Swaya Ee goba Aowa)
Medumo: ditumanosi a e i o u
Ithute go ngwala tlhaka Cc.
Ngwala mafoko ka pukung ya go ngwalela o šomiša mantšu a ka
lepokising la tlhotlontšu.
Mantšu a tiwaleo

6 O amogetšwe sekolong sa rena 12

Diragatsang papadi yeo ka yona le laetšago ka fao le tla amogelago mošemane
goba mošetšana yo mofsa ka gona.
Tekathaloganyo: Ngwala maina ao a tlogetšwego go bontšha gore o a kwešiša.
Ngwala mafoko ka ga mogwera wa gago.
Lapologa (Hwetša tšela ya gago ya go ya kua sekolong mo go mararankodi a)

7 Dipapadi tša sekolo 14

Go bala ka go hlakanelwa (kanegelo)
Šomiša dišwantšho go akanya seo kanegelo e bolelago ka sona
Šupa dintlha tše bohlokwa mo go se se badilwego
Mošomo wa tekathaloganyo (Swaya Ee goba Aowa)
Medumo: kg, hl, ng, gw
Ithute go ngwala tlhaka Dd.
Ngwala mafoko ka pukung ya go ngwalela o šomiša mantšu a ka
lepokising la tlhotlontšu.
Mantšu a tiwaleo

8 Ke rata dipapadi 16

Thala seswantšho sa papadi ye o ratago go e bapala
Ngwala mafoko ka ga dipapadi tše o di ratago goba ka ga tše o sa di
ratago
Ngwala mafoko ka ga papadi ye o ratago go e bapala
Tšhomišo ya dišwantšho mo go kgethontši

9 Mooki o tla sekolong 18

Go bala ka go hlakanelwa (kanegelo)
Šomiša dišwantšho go akanya seo kanegelo e bolelago ka sona
Šupa dintlha tše bohlokwa mo go se se badilwego
Mošomo wa tekathaloganyo (Swaya Ee goba Aowa)
Medumo: oo, il, aa, ee
Ithute go ngwala tlhaka Ee.
Ngwala mafoko ka pukung ya go ngwalela o šomiša mantšu a ka
lepokising la tlhotlontšu.
Mantšu a tiwaleo

10 Mooki o re ... 20

Go hlama mafoko ka ga dišwantšho. Thoma ka Ke swanetše ...
Ngwala mafoko a mararo ka ga bophelo bjo bobotše
Ngwala mafoko ao a thomago ka Ke kgona ... le ka Ga ke kgone ...
Šomiša madiri
Lapologa: Nyalanya mantšu le dišwantšho

11 Ke a ja kua sekolong 22

Go bala ka go hlakanelwa (kanegelo)
Šomiša dišwantšho go akanya seo kanegelo e bolelago ka sona
Šupa dintlha tše bohlokwa mo go se se badilwego
Mošomo wa tekathaloganyo (Swaya Ee goba Aowa)
Medumo: ee, ny, lw
Ithute go ngwala tlhaka Ff.

Kotara ya 1: Beke ya 1 - 5

Ngwala mafoko ka pukung ya go ngwalela o šomiša mantšu a ka
lepokising la tlhotlontšu.
Mantšu a tiwaleo

12 Dijo tše re di jago 24

Thala dišwantšho tša se o kgonago go se dupelela, latswa, kgwatha,
bona le se o kgonago go se kwa. Anegela mogwera wa gago ka ga
dišwantšho tša gago.
Efa dišwantšho tše tša dijo maina
Ngwalola mafoko a gomme o šomiše maswaodika a maleba (khutlo,
leswao la tiabego le leswao la potšišo)
Nyalanya mantšu le dišwantšho tša maleba.
Swaya dijo tšeo wena le mogwera wa gago le di ratago.

13 Ke swanetše go dira mošomo wa gae 26

Go bala ka go hlakanelwa (kanegelo)
Šomiša dišwantšho go akanya seo kanegelo e bolelago ka sona
Šupa dintlha tše bohlokwa mo go se se badilwego
Mošomo wa tekathaloganyo (Swaya Ee goba Aowa)
Medumo: tš, sw, ng, mm
Ithute go ngwala tlhaka Gg.
Ngwala mafoko ka pukung ya go ngwalela o šomiša mantšu a ka
lepokising la tlhotlontšu.
Mantšu a tiwaleo

14 Ke dira mošomo wa gae ka mehla 28

Diragatsang papadi ye ka babedi ka babedi.
Thala mothalo magareng ga dišwantšho tše pedi tše di nago le medumo
ya go swana (mohlala: bolo le bupi)
Ngwala mafoko ka ga go dira mošomo wa gae wa sekolo.
Lapologa: Khalara gomme o ngwale maina.

15 Pitlhalobolo 30

Go bala ka go hlakanelwa (kanegelo)
Šomiša dišwantšho go akanya seo kanegelo e bolelago ka sona
Šupa dintlha tše bohlokwa mo go se se badilwego
Mošomo wa tekathaloganyo (Swaya Ee goba Aowa)
Medumo: l, š, kg, u
Ithute go ngwala tlhaka Hh.
Ngwala mafoko ka pukung ya go ngwalela o šomiša mantšu a ka
lepokising la tlhotlontšu.
Mantšu a tiwaleo

16 Matšatši a bohlokwa 32

Bala khalentara
Botšiša bagwera gore matsatsi a matswalo a bona a neng.
Matšatši a matswalo a (gomme ka morago o ngwale matšatši ao kgauswi
le maina a bona)
Ngwala maina a bona mo khalentareng kgwedding ya maleba.
Ithute go ngwala letšatši la matswalo a gago.

Morero wa 2: Balapa le bagwera

17 Malapa a go fapana 34

Go bala ka go hlakanelwa (kanegelo)
Šomiša dišwantšho go akanya seo kanegelo e bolelago ka sona
Šupa dintlha tše bohlokwa mo go se se badilwego
Mošomo wa tekathaloganyo (Swaya Ee goba Aowa)
Medumo: tš, th, ts, k
Ithute go ngwala tlhaka Ii.
Ngwala mafoko ka pukung ya go ngwalela o šomiša mantšu a ka
lepokising la tlhotlontšu.
Mantšu a tiwaleo

18 Ba lapa la gešo 36

Thala seswantšho sa balapa la geno
Nyalanya dišwantšho le maloko a lapa la geno
Ngwala ka ga lapa la geno
Lapologa (Kgethela yo mongwe le yo mongwe wa balapa mpho. Bolela
gore o tla fa mang mpho efe.

19 Ke tšwa lenyalong 38

Go bala ka go hlakanelwa (kanegelo)
Šomiša dišwantšho go akanya seo kanegelo e bolelago ka sona
Šupa dintlha tše bohlokwa mo go se se badilwego
Mošomo wa tekathaloganyo (Swaya Ee goba Aowa)
Medumo: ny, ts, th, ti, j
Ithute go ngwala tlhaka Jj.
Ngwala mafoko ka pukung ya go ngwalela o šomiša mantšu a ka
lepokising la tlhotlontšu.
Mantšu a tiwaleo

20 Lenyalo le be le le bose 40

Diragatsang papadi ka ga kanegelo ye.
Nomora dišwantšho go laetša tatelano ya ditiragalo tša kanegelo.
Ngwala lefoko ka ga seswantšho se sengwe le se sengwe.
Lapologa (go tšwetšiša kgethontši)

21 Bagwera ba go loka 42

Go bala ka go hlakanelwa (kanegelo)
Šomiša dišwantšho go akanya seo kanegelo e bolelago ka sona
Šupa dintlha tše bohlokwa mo go se se badilwego
Mošomo wa tekathaloganyo (Swaya Ee goba Aowa)
Medumo: e, a, gw, mm, lw, hl
Ithute go ngwala tlhaka Kk.
Ngwala mafoko ka pukung ya go ngwalela
o šomiša mantšu a ka lepokising la tlhotlontšu.
Mantšu a tiwaleo



22 Ka ga bagwere ba ka 44

Diragatsa papadi ka ga go thuša motho yo mongwe.
Ngwala mafoko ka ga go thuša kua gae le kua sekolong
Ngwala mafoko ka ga mongwe yo a go thušago
Bapala papadi ya medumo ya mantšu

23 Re hlokomela diruiwaratwa tša rena 46

Go bala ka go hlakanelwa (kanegelo)
Šomiša dišwantšho go akanya seo kanegelo e bolelago ka sona
Šupa dintlha tše bohlokwa mo go se se badilwego
Mošomo wa tekathaloganyo (Swaya Ee goba Aowa)
Medumo: aa, hl, ts, kg, j, l
Ithute go ngwala tlhaka Ll.
Ngwala mafoko ka pukung ya go ngwalela o šomiša mantšu a ka
lepokising la tlhotlontšu.
Mantšu a tiwaleo

24 Diruiwaratwa tša rena 48

Thala seswantšho sa phoofo ye o naganago gore e ka ba seruiwaratwa
se se lokilego
Ngwala temana ka ga kanegelo
Tlatša dikgoba ka medumo ye e tlogetšwego: ma, ku, na, še, la
Nyalanya dišwantšho go bontšha nako ya letšatši (mesong, mathapama,
goba bošego)

25 Go swara lapa le hlwekile 50

Go bala ka go hlakanelwa (kanegelo)
Šomiša dišwantšho go akanya seo kanegelo e bolelago ka sona
Šupa dintlha tše bohlokwa mo go se se badilwego
Mošomo wa tekathaloganyo (Swaya Ee goba Aowa)
Medumo: osw, ph, ti, tš, d
Ithute go ngwala tlhaka Mm.
Ngwala mafoko ka pukung ya go ngwalela o šomiša mantšu a ka
lepokising la tlhotlontšu.
Mantšu a tiwaleo

26 Gae 52

Thala seswantšho sa se o sa ratago go se dira kua gae. Anegela
mogwera wa gago ka ga seswantšho.
Ngwala mafoko ao a thomago ka Ke rata ... le ka Ga ke rate ...
Feleletša mantšu ka go šomiša ditlhaka tše s, tl, le, no
Thala seswantšho ka ga se o se dirago mosong, mathapama le bošego

27 Ke a itšhidulla 54

Go bala ka go hlakanelwa (kanegelo)
Šomiša dišwantšho go akanya seo kanegelo e bolelago ka sona
Šupa dintlha tše bohlokwa mo go se se badilwego
Mošomo wa tekathaloganyo (Swaya Ee goba Aowa)
Medumo: l, tš, ts, kg, kw
Ithute go ngwala tlhaka Nn.

Kotara ya 1: Beke ya 6 - 8

Ngwala mafoko ka pukung ya go ngwalela o šomiša mantšu a ka
lepokising la tlhotlontšu.
Mantšu a tiwaleo

28 Re a itšhidulla le papadi 56

Botša mogwera wa gago gore o rata dipapadi dife le gore ke papadi efe
ye o sa e ratago
Ngwala mafoko ao a thomago ka Ke rata goba ka Ga ke rate)
Ngwala matšatši a beke ka tatelano ya maleba.
Thala seswantšho sa se o ratago go se dira mo go le lengwe la matšatši
ao
Lapologa (Bolela ka ga seswantšho. Botša mogwera wa gago gore ke
dilo dife tše di lego kgauswi le gore ke dife tše di lego kgole)

29 Re leka go ja gabotse 58

Go bala ka go hlakanelwa (kanegelo)
Šomiša dišwantšho go akanya seo kanegelo e bolelago ka sona
Šupa dintlha tše bohlokwa mo go se se badilwego
Mošomo wa tekathaloganyo (Swaya Ee goba Aowa)
Medumo: f, m, d, bj, kh, ng
Ithute go ngwala tlhaka Oo.
Ngwala mafoko ka pukung ya go ngwalela o šomiša mantšu a ka
lepokising la tlhotlontšu.
Mantšu a tiwaleo

30 Pudi ka serapaneng 60

Ka babedi ka babedi, diragatsang papadi ya kanegelo.
Nomora dišwantšho go ya ka tatelano ya ditiragalo tša kanegelo.
Ngwala lefoko ka ga se sengwe le se sengwe sa dišwantšho.
Lebelela mebala. Botša mogwera wa gago gore ke mebala efe ye o e
hwetšago ge o tswaka mebala ye mmogo.

31 Go thuša batho ba bangwe 62

Go bala ka go hlakanelwa (kanegelo)
Šomiša dišwantšho go akanya seo kanegelo e bolelago ka sona
Šupa dintlha tše bohlokwa mo go se se badilwego
Mošomo wa tekathaloganyo (Swaya Ee goba Aowa)
Medumo: th, ti, fs, hl, kg
Ithute go ngwala tlhaka Pp.
Ngwala mafoko ka pukung ya go ngwalela o šomiša mantšu a ka
lepokising la tlhotlontšu.
Mantšu a tiwaleo

32 Go thuša batho ba bangwe 64

Diragatsa papadi ka ga go thuša kua gae
Botšiša bagwera ba ba 5 gore mmala wo ba o ratago kudu ke ofe.
Ngwala maina a bona le mebala go feleletša lenaneo.
Ngwala kanegelo ka ga motho yo o mo thušago
Hwetša tšela ya go tšwa kua sekolong go ya lepatlelong mo go
mararankodi)





Morero wa 3: Go ya maeto

- 33 Ditaba tše di bose 66**
Go bala ka go hlakanelwa (kanegelo)
Poleloseboledi
Somiša diswantšho go akanya seo kanegelo e bolelago ka sona
Šupa dintlha tše bohlokwa mo go se se badilwego
Tekathaloganyo (Efa dikarabo tša dipotšišo ka mafoko a go tšala)
Medumo: th, ngw, ny, ph, ti
Ithute go ngwala tlhaka Qq.
Ngwala mafoko ka pukung ya go ngwalela o šomiša mantšu a ka lepokising la tšiotontšu.
Mantšu a tšwaelo
- 34 Ditaba tše di bose. 68**
Bolela ka ga leeto le o nyakago go le tšea.
Thala seswantšho mo sekhipheng go bontšha gore o tla bona eng
Mainaina: tšhomišo ya ditlhakagolo
Ngwala mafoko ka ga lefelo le o dumago go le etela.
Bapala papadi ya dimpho o šomiša mang, ka lebaka la eng le lekpanyi ka gobane.
- 35 Na re ya kae? 70**
Go bala ka go hlakanelwa (kanegelo)
Somiša diswantšho go akanya seo kanegelo e bolelago ka sona
Šupa dintlha tše bohlokwa mo go se se badilwego
Tekathaloganyo (Efa dikarabo tša dipotšišo ka mafoko a go tšala)
Medumo: ny, kg, ng, th, p
Ithute go ngwala mantšu a mabotšiši ao a nago le modumo ng
Ithute go ngwala tlhaka Rr
Ngwala mafoko ka pukung ya go ngwalela o šomiša mantšu a ka lepokising la tšiotontšu.
Mantšu a tšwaelo
- 36 Ke nyaka go bona 72**
Bolela ka ga mafelo a o ratago go a etela. O nyaka go bona eng gona kua?
Nomora diswantšho go laetša tatelano ya ditragalo tša kanegelo. Ka morago o anelegele mogwera wa gago kanegelo ye o e bonago mo diswantšhong.
Ngwala mafoko ka ga se o se bonago mo diswantšhong.
Thala difahlego mo mafastereng a pese ka morago o khalare pese.
- 37 Pese e feta motseng 74**
Go bala ka go hlakanelwa (kanegelo)
Somiša diswantšho go akanya seo kanegelo e bolelago ka sona
Šupa dintlha tše bohlokwa mo go se se badilwego
Tekathaloganyo (Efa dikarabo tša dipotšišo ka mafoko a go tšala)
Medumo: kg, sw, ti, tš, š
Ithute go ngwala tlhaka Ss.
Ngwala mafoko ka pukung ya go ngwalela o šomiša mantšu a ka lepokising la tšiotontšu.
Mantšu a tšwaelo

Kotara ya 2: Beke ya 1 - 5

- Ngwala mafoko ka pukung ya go ngwalela o šomiša mantšu a ka lepokising la tšiotontšu.
Mantšu a tšwaelo
- 44 Re sa le lewatle 88**
Go ngwala lenaneo
Go ngwala poskarata
Go ngwala matšatši a beke ka tatelano.
Bolela gore o dira eng mo letšatšing le lengwe le le lengwe
Ngwala mafoko ka ga se o se dirago letšatši le lengwe le le lengwe.
Kopanya marontho gomme ka morago o khalare seswantšho.
- 45 Ke nako ya go boela gae 90**
Go bala ka go hlakanelwa (dihlogo)
Somiša diswantšho go akanya seo kanegelo e bolelago ka sona
Šupa dintlha tše bohlokwa mo go se se badilwego
Tekathaloganyo (Efa dikarabo tša dipotšišo ka mafoko a go tšala)
Medumo: ll, ph, rw, tš
Ithute go ngwala tlhaka Ww.
Ngwala mafoko ka pukung ya go ngwalela o šomiša mantšu a ka lepokising la tšiotontšu.
Mantšu a tšwaelo
- 46 Leeto la go boela gae 92**
Thala seswantšho go bontšha gore o kwešiša kanegelo.
Hlamba mafoko ka go kopanya dikarolo tše pedi.
Ngwala temana ka ga nako ye o kilego wa ipona o kwele bohloko ka yona
Bapala papadi ya mantšu go ithuta medumo.
- 47 Re boetše ka phapošing 94**
Go bala ka go hlakanelwa (kanegelo, poleloseboledi)
Somiša diswantšho go akanya seo kanegelo e bolelago ka sona
Šupa dintlha tše bohlokwa mo go se se badilwego
Tekathaloganyo (Efa dikarabo tša dipotšišo ka mafoko a go tšala)
Medumo: ng, sw, ti, pš, bj
Ithute go ngwala tlhaka Xx.
Ngwala mafoko ka pukung ya go ngwalela o šomiša mantšu a ka lepokising la tšiotontšu.
Mantšu a tšwaelo
- 48 Re ya gae gape 96**
Bega ditaba
Ngwala ditaba
Hlamba mafoko ka go kopanya dikarolo tše pedi.
Thala tšela ya pese go ya ka tatelano ya ditragalo tša kanegelo go bontšha gore o a kwešiša.


Morero wa 4: Tikologo ya rena

- 49 Pula 98**
Go bala ka go hlakanelwa (kanegelo, poleloseboledi)
Somiša diswantšho go akanya seo kanegelo e bolelago ka sona
Šupa dintlha tše bohlokwa mo go se se badilwego
Tekathaloganyo (Efa dikarabo tša dipotšišo ka mafoko a go tšala)
Medumo: aa, th, ts, š, mm
Ithute go ngwala tlhaka Gg.
Ngwala mafoko ka pukung ya go ngwalela o šomiša mantšu a ka lepokising la tšiotontšu.
Mantšu a tšwaelo
- 50 Pula 100**
Akanya gore mafelelo a kanegelo ke eng.
Thala seswantšho ka ga kanegelo.
Ngwala mafelelo a kanegelo.
Bala mafelelo a kanegelo.
Khalara seswantšho se se lego mabapi le kanegelo.
- 51 Pula ya sefako 102**
Go bala ka go hlakanelwa (kanegelo, poleloseboledi)
Somiša diswantšho go akanya seo kanegelo e bolelago ka sona
Šupa dintlha tše bohlokwa mo go se se badilwego
Tekathaloganyo (Efa dikarabo tša dipotšišo ka mafoko a go tšala)
Medumo: w, s, p, o g
Mongwalo: Kopolla lefoko.
Ngwala mafoko ka pukung ya go ngwalela o šomiša mantšu a ka lepokising la tšiotontšu.
Mantšu a tšwaelo
- 52 Ka morago ga pula ya sefako 104**
Bolela ka ga kanegelo
Nomora diswantšho go bontšha tatelano ya ditragalo tša kanegelo. Ka morago o anelegele mogwera wa gago kanegelo ye.
Ngwala lefoko ka ga seswantšho se sengwe le se sengwe.
Feleletša mantšu ka medumo ye: ma, le, ke, wa, mo, ba. Ka morago o nyalanye lentšu le seswantšho.
Hlaloša seswantšho
- 53 Nkile ka bona lehlwa 106**
Go bala ka go hlakanelwa (kanegelo)
Somiša diswantšho go akanya seo kanegelo e bolelago ka sona
Šupa dintlha tše bohlokwa mo go se se badilwego
Tekathaloganyo (Efa dikarabo tša dipotšišo ka mafoko a go tšala)
Medumo: ny, ts, th, ti, bj, mm
Mongwalo: Kopolla lefoko.
Ngwala mafoko ka pukung ya go ngwalela o šomiša mantšu a ka lepokising la tšiotontšu.
Mantšu a tšwaelo

Kotara ya 2: Beke ya 6- 8

- tšiotontšu.
Mantšu a tšwaelo
- 60 Go bolela nako 120**
Go bala tšhupanako
Ngwala nako mo go difahlego tša tšhupanako
Lapologa (Sega tšhupanako go tšwa kua morago ga puku gomme o marmaretše manakana mo go yona. Bontšha bagwera ba gago dinako tše di fapanego)
- 61 Ka ga nako 122**
Go bala ka go hlakanelwa (kanegelo)
Somiša diswantšho go akanya seo kanegelo e bolelago ka sona
Šupa dintlha tše bohlokwa mo go se se badilwego
Tekathaloganyo (Efa dikarabo tša dipotšišo ka mafoko a go tšala)
Medumo: n, b, ts, r, m, tsh
Mongwalo: Kopolla lefoko.
Ngwala mafoko ka pukung ya go ngwalela o šomiša mantšu a ka lepokising la tšiotontšu.
Mantšu a tšwaelo
- 62 O dirile ka nako mang...? 124**
Nyalanye dinako tše di lego mo godi tšhupanako tše.
Ngwala nako, ka morago o thala manakana mo go ditšhupanako go bontšha dinako tše di nepagetšego
Lebelo la mantšu la go ithuta medumo
- 63 Go aparela maemo a boso 126**
Go bala ka go hlakanelwa (Kuranta)
Somiša diswantšho go akanya seo kanegelo e bolelago ka sona
Šupa dintlha tše bohlokwa mo go se se badilwego
Tekathaloganyo (Efa dikarabo tša dipotšišo ka mafoko a go tšala)
Medumo: meselana, le, ng
Mongwalo: Kopolla lefoko.
Ngwala mafoko ka pukung ya go ngwalela o šomiša mantšu a ka lepokising la tšiotontšu.
Mantšu a tšwaelo
- 64 Kuranta ya ka 128**
Bolela ka ga ditaba tša gago ka sebele
Ngwala kuranta ya gago
Sega mpopo wa pampipi gomme o o apeše





A re baleng

Re boetše sekolong, ka morago ga nako ye
telele ya maikhutšo.

Dumela Mogoroši.

Dumela Sam.

Dumela Kolo.

Na o be o dira eng ka matsatši a maikhutšo?



Mogoroši

Ke be ke ile lewatle.




Sam

Ke be ke ile ga makgolo.



Ann

Ke be ke le gae.



Kolo

Woof
woof!

Tumišo



Le nna ke be ke le gae. Ke be ke hlologetše Mogoroši le Sam le mpša ya ka Kolo. Ke be ke le noši. Ke be ke se na le yo ke bapalago le yena.



A re ngwaleng

Bala mafoko a. Araba ka Ee ✓ goba Aowa ✗.

Bana ba boetše sekolong.

Tumišo o be a ile lewatle ka matšatši a maikhutšo.

Ann o be a dutše gae.



Tlotlontšu

Bala mantšu gomme o theeletše medumo. Ka morago o šomiše a 2 a mantšu go ngwala mafoko ka pukung ya gago ya go ngwalela.

toropong	gae	ile	matelele
sekolong	gola	ila	matšatši
lewatleng	gona	ina	maikhutšo



Mantšu a
tlwaelo

gae
gola
gona
eng



A re ngwaleng

Ithute go ngwala medumo ye.

Ka morago o ngwale mafoko ka pukung ya gago o diriše mantšu a ka lepokisaneng.



A A

a a

Ke boetše sekolong

Kotara ya 1 – Beke ya 1



A re thaleng

Thala seswantšho go laetša seo o bego o se dira ka matšatši a maikhutšo.



A re ngwaleng

Kgetha lentšu la maleba go feleletša lefoko la gago.

ile	Ke _____ mosetsana yo mofsa kua sekolong.
bone	Ann o _____ bolo.
ragile	Ke be ke _____ lewatle.



A re ngwaleng

Ngwala mafoko a mararo ka ga seo o se dirilego ka nako ya maikhutšo a dikolo. Diriša a mangwe a mantšu a, go go thuša.

ile

jetše

matšatši

noši

gae

lewatile



Lapologa

O boetše sekolong bjale. Na o ya go dira eng beke ka moka? Ngwala matšatši a beke. Bjale thala seswantšho sa go laetša seo o tla se dirago letšatši le lengwe le le lengwe. Ka morago o botše mogwera wa gago.

Ka Mošupologo ke tla ...

Ka Lamorena ke tla ...



Mošupologo




Labobedi





Labohlano





Lamorena



A re baleng

Morutiši



Ka moka re apara yunifomo ya rena ya sekolo. Na yunifomo ya gago e sa go lekana?



Sam

Yunifomo ya ka ke ye nnyane kudu. Ke swanetše go apara yunifomo ya buti wa ka.



Boati

Ke na le yunifomo. Ke ye kgolo kudu. Mma o re yunifomo ya ka e swanetše go ntekana go fihla ge ke bala Mphato wa 5.

Ann



Yunifomo ya ka le yona ke ye nnyane kudu.

Tumišo



Ga ke na yunifomo.
Tato a re o tla nthekele yunifomo mafelelong a kgwedi ge a gola.



A re ngwaleng

Bala mafoko a. Araba ka Ee ✓ goba Aowa ✗.

Diaparo tša Ann ke tše dinnyane kudu.

Sam o na le diaparo tše mpsha.

Tumišo o tla hwetša yunifomo ge tatagwe a gola.



Tlotlontšu

Bala mantšu gomme o theeletše medumo. Ka morago o šomiše a 2 a mantšu go ngwala mafoko ka pukung ya gago ya go ngwalela.

apara	mafelelong	yena	sekolo
alola	sekolong	yona	kgolo
anega	kerekeng	yela	yunifomo



Mantšu a tlwaelo

apara
lekana
kudu
yona



A re ngwaleng

Ithute go ngwala medumo ye.
Ka morago o ngwale mafoko ka pukung ya gago o diriše mantšu a ka lepokisaneng.



B B

b b

Yunifômô ya ka



A re thaleng

Thala seswantšho sa gago o apere yunifomo ya gago ya sekolo.



A re ngwaleng

Feleletša karata ye gomme o thale seswantšho sa gago.

Leina la ka ke _____.

Ke Mphatong wa _____.

Oketšo o na le mengwaga ye _____.

Sekolo sa rena ke _____.





A re ngwaleng

Ngwala mafoko a mararo ka ga yunifomo ya gago.
Diriša a mangwe a mantšu a, go go thuša.

thai

paki

dieta


gempe

borokgo

dikaušu

jeresi

sekhethe





Lapologa

Ngwala maina a diaparo tše.



thai





A re baleng



Itu

Nna ke Itu. Ke yo mofsa mo sekolong se.
Ke noši. Ke tšwa sekolong se sengwe.

"O ka re nkabe ke na le yo mongwe yo nka
bapalago le yena" a realo Itu.



Kolo



Ann

Ann le Kolo ba bona Itu a eme a le noši.
Ba ya go yena.

"Dumela Itu.
Na o rata go bapala le rena?"
go botšiša Ann.



Ann

"O ka bapala le rena," a realo Ann.

Itu o thabile ka gore o tla kgona go bapala le Ann le Kolo.



Itu



A re ngwaleng

Bala mafoko a. Araba ka Ee ✓ goba Aowa ✗.

Itu ke mošemane yo mofsa sekolong.

Ann le Kolo ba ile ba ya go bolela le Itu.

Itu o thabile.



Tlotlontšu

Bala mantšu gomme o theeletše medumo. Ka morago o šomiše a 2 a mantšu go ngwala mafoko ka pukung ya gago ya go ngwalela.

bapala	se	gore	thabile
bapola	sela	gobane	thaba
bala	sona	gae	thoma

Mantšu a
tlwaelo

nna
mofsa
thabile



A re ngwaleng

Ithute go ngwala medumo ye.

Ka morago o ngwale mafoko ka pukung ya gago o diriše mantšu a ka lepokisaneng.




E E

ê ê



A re direng



Mo sehlopheng sa lena, ekišang ka fao le amogelago mošemane goba mosetsana yo mofsa ka gona.



A re boleleng

Botšiša bagwera ba 5 gore ba ka nyaka go bala puku efe gomme o khalare sediko kgauswi le puku.











A re ngwaleng

Ngwala mafoko a mabedi ka yo mongwe wa bagwera ba gago. Bolela gore o rata go bapala eng. Diriša a mangwe a mantšu a, go go thuša.

motho


tsebe

sa

a

nyamile

mongwe



Ke puku efe yeo bagwera ba gago ba e ratilego go feta?

Ke puku efe yeo bagwera ba gago ba se go ba e rata ka bontšhi?



A re ngwaleng

Ngwala mantšu a ka matorokising a medumo a maleba.

naga

leina

noga

noka

lena

molomo

tlou

leoto

leihlo

lema


tau


leino

kubu

nako

nama





Lapologa

Thuša mošemane yo mofsa go hwetša tsela ya go ya sekolong.
Botša mogwera wa gago gore o feta kae?



THOMA
MO


BOOKELO

SEKOLO

SETEIŠENE SA MAPHODISA

MORUTIŠI: Saena

Letšatšikgwedi



A re baleng

Ann




Ke rata go
bapala kgwele
ya diatla.

Boati



Ke rata go kgelepua
le go bapala ka
ngwakong wa
mohlareng. O kua
godimo ga mohlare.
Ke se ke ka wa.

Itu



Re rata go bapala
kgwele ya maoto.

Tumišo



Ke rata go kitima
mabelo. Gape
ke rata go fofa
dipala.



Ke rata motabogo wo motelele.

Reabetšwe

Oketšo

Oketšo o nyaka go bapala fela ga a kgone go sepela. O bapala le mpša ya gagwe. Re rata go bolela le yena.



A re ngwaleng

Bala mafoko a. Araba ka Ee ✓ goba Aowa ✗.

Oketšo o sepela le mpša ya gagwe.

Itu o rata go bapala kgwele ya diatla.

Itu o rata go bapala kgwele ya maoto.



Tlotlontšu

Bala mantšu gomme o theeletše medumo. Ka morago o šomiše a 2 a mantšu go ngwala mafoko ka pukung ya gago ya go ngwalela.

kgona	wa	fofa	mma
kgala	wena	fola	mmele
kgogo	wela	foka	mmona



Mantšu a
tlwaelo
rata
bapala
godimo
ntlo



A re ngwaleng

Ithute go ngwala medumo ye.
Ka morago o ngwale mafoko ka pukung ya gago o diriše mantšu a ka lepokisaneng.



D D

d d



A re thaleng

Thala seswantšho sa papadi ye o ratago go e bapala.



A re ngwaleng

Feleletša mafoko a. Kgetha mantšu go tšwa go ao a filwego.

khekhe

go fofa

go kitima

kgwele ya diatla

Ke rata

Ga ke rate

Ke rata

Ga ke rate



A re ngwaleng

Ngwala mafoko a mararo ka ga papadi ye o ratago go e bapala.
Diriša a mangwe a mantšu a, go go thuša.

kitima

bapala

rata

papadi

fofa

thutha




A re ngwaleng

Ba bapala papadi efe?
Nyaka o be o dire sediko go karabo ya maleba.



☐ A thenisi
☐ B khrikhete
☐ C rugby
☒ D kgwele ya maoto



☐ A go thutha
☐ B khrikhete
☐ C fofa
☐ D kgwele ya diatla



☐ A rugby
☐ B khrikhete
☐ C judo
☐ D kgwele ya diatla




☐ A thenisi
☐ B krikhete
☐ C go thutha
☐ D motabogo wo motelele



☐ A go thutha
☐ B khrikhete
☐ C rugby
☐ D kgwele ya diatla



☐ A thenisi
☐ B rugby
☐ C kgwele ya diatla
☐ D go thutha



A re baleng



Lehono mooki o tllile sekolong sa rena go tlo hlahloba mahlo a rena.

Boati o nyaka diporele ka gobane ga a bone gabotse.

O swanetše go dula ka pele ka phapošing.





Ann

Mooki o re kgopela gore re bale papetla ye e lego mo lebotong.

Mogale ke sefofu. Ga a bone. Re mo thuša go sepela. O na le puku ya marontho gore a kgone go phophola mantšu.



A re ngwaleng

Bala kanegelo. ka morago o dire sediko go tlhaka ye e lego kgauswi le karabo.

Mooki o ile a tla go hlahloba:	Ke mang yo a nyakago diporele?	Ke mang yo a tlilego sekolong sa rena?	Hlogo ya maleba ya kanegelo ke efe?
A diatla	A Boati	A Ngaka	A Boati o hwetša diporele.
B mahlo	B Oketšo	B Rasetimamollo	B Ngaka e etela sekolo sa rena.
C maoto	C Thati	C Mooki	C Mahlo a rena a a hlahlobiwa.
D ditsebe	D Phuki	D Mootledi wa ambulanse	D Na o kgona go kwa?



Tlotlontšu

Bala mantšu gomme o theeletše medumo. Ka morago o šomiše a 2 a mantšu go ngwala mafoko ka pukung ya gago ya go ngwalela.

mooki	tiīša	maatla	neela
boomo	diiri	maaka	leeba
mooko	bodiidi	maano	meetse



Mantšu a tlwaelo
mooki
maatla
leeba
maaka



A re ngwaleng

Ithute go ngwala medumo ye. Ka morago o ngwale mafoko ka pukung ya gago o diriše mantšu a ka lepokisaneng.



E E

e e



A re direng

Lebelela diswantšho.

Botša mogwera wa gago gore mooki o re o dire eng.



Ke hlape diatla.



Ke hlape meno.



Ke je dienywa le merogo.



Ke robale ka nako.



A re ngwaleng

Ngwala mafoko a 3 ka ga seo mooki a rego o se dire.

Mooki o re ke

Mooki o re ke

Mooki o re ke



A re ngwaleng

Feleletša mafoko a.

thutha

bina

otlela

opela


apea

Ga ke kgone go

Ke kgona go

Ga ke kgone go

Ke kgona go



Lapologa

Nyalanya lentšu le seswantšho sa maleba.


leeba

mokoko

puku

lepidibidi





A re baleng

Bala kanegelo. Dira sediko go mantšu ao a nago le tumanoši e.



Ann

Re na le mahlatse kudu.

Re fiwa dijo sekolong.

Re thabile ka moka.

Bomma ba re apeela dijo tše di bose.

Kolo le yena o nyaka dijo.



Sam



Kolo le yona e nyaka dijo.

Ke rata go ja dikherote.

Sam o rata go ja nama.

Phuki o a lwala.

Ga a nyake go ja lehono.

Na o rata merogo?



Phuki



A re ngwaleng

Bala mafoko a. Araba ka Ee ✓ goba Aowa ✗.

Phuki o a lwala.

Sam o rata nama.

Phuki o nyaka go ja.



Tlotlontšu

Bala mantšu gomme o theeletše medumo. Ka morago o šomiše a 2 a mantšu go ngwala mafoko ka pukung ya gago ya go ngwalela.

dijo	a p eela	nyaka	lwala
dinamune	neela	nyala	lwetše
dikherote	thee e letša	nyama	lwa



Mantšu a tlwaelo

dijo
merogo
nama
bose



A re ngwaleng

Ithute go ngwala medumo ye.

Ka morago o ngwale mafoko ka pukung ya gago o šomiše mantšu a ka lepokisaneng.



F F

f f



A re direng

Thala seswantšho sa selo seo o ka kgonago go se:

dupelela

latswa

kgoma

bona

kwa



A re ngwaleng

Ngwala lentšu la maleba ka tlase ga sejo se sengwe le se sengwe.

borotho

tšhese

mae

bupi

maswi

hlapi

nama

apola

dinawa

khekhe





A re ngwaleng

Ngwalolla mafoko a gomme o šomiše maswaodikga a maleba.
Gopola go šomiša tlhaka ye kgolo mathomong a lefoko le
ge o ngwala maina a batho goba a mafelo.



mogoroši o rata tšhese


Mogoroši o rata tšhese



tumišo o ja nama kudu

na o rata dinawa

aowi ke wišitše mae




Lapologa

Nyalanya mantšu a, le diswantšho tša maleba.
Swaya dijo tšeo wena le mogwera wa gago le di ratago ka (✓).



	ditšhipisi	khabetšhe	khekhe	malekere	sepiniše
Ke rata					
Mogwera wa ka o rata					



A re baleng

Nna ke Tumišo gomme ga ke rate go dira mošomo wa gae.

Ga ke rate go boeletša mošomo wa ka. Ga ke rate go dula letšatši ka moka. Ke rata go bapala letšatši ka moka.

Morutiši wa rena o re re swanetše go bala letšatši le lengwe le le lengwe ge re le gae.

O re ke swanetše go dira mošomo wa sekolo ka morago ga go bapala kgwele ya maoto.



Tumišo



Ke rata go kitima le go raga kgwele ya ka.

Mma o hlokomela gore ke dire mošomo wa ka wa sekolo.

Ke balela mma. Yena o lebelela dipuku tša ka tša sekolo. O rata go bona tšona fela.



A re ngwaleng

Bala mafoko a. Araba ka Ee ✓ goba Aowa ✗.

Tumišo o dira mošomo wa gae ka morago ga go bapala kgwele ya maoto.

Tumišo o rata go dira mošomo wa gae.

Tatagwe o lebelela dipuku tša gagwe.



Tlotlontšu

Bala mantšu gomme o theeletše medumo. Ka morago o šomiše a 2 a mantšu go ngwala mafoko ka pukung ya gago ya go ngwalela.

mma	mmoto	morago	neng
mmala	mmopi	gare	mang
mmele	mmogo	godimo	bjang



Mantšu a
tlwaelo

bona
morago
gare
godimo



A re ngwaleng

Ithute go ngwala medumo ye.
Ka morago o ngwale mafoko ka pukung ya gago o diriše mantšu a ka lepokisaneng.



G G

g g



A re direng



Ka babedi diragatšang taba ye. Tumišo ga a nyake go dira mošomo wa gae. Yo mongwe wa lena a be morutiši wa gagwe. Morutiši a botše Tumišo ka ga bohlokwa bja go dira mošomo wa gae.



A re boleleng

Nomora diswantšho tše ka tatelano ya maleba.
Ka morago o anegele mogwera wa gago kanegelo.



3



2



1

1

2

3



1

2

3



1

2


3



A re ngwaleng

Ngwala mantšu a ka malapeng a medumo ya maleba ya go swana.

thaba tlala kgomo hlahla kgogo tsebe thola
kgaka tsela hlapi tlema tlaba hlapa tsena
thiba





A re baleng

Bala kanegelo. Dira sediko go mantšu ao a nago le modumo o le modumo tš.



Lehono ke la 20 Hlakola.

Re ngwala moleko.

Kolo e dutše gomme e re
lebeletše.

Ke kgona go bala le go ngwala
ka gobane ke dira mošomo wa
ka wa gae letšatši le lengwe le
le lengwe.



Itu

Morutiši wa ka o re mošomo wa ka o a kgahliša.

Meleko e mo thuša go bona gore a ka re thuša bjang.

Ke šoma gabotse sekolong.



A re ngwaleng

Bala mafoko a. Araba ka Ee ✓ goba Aowa ✗.

Barutwana ba ngwala moleko.

Kolo ga e eme.

Meleko e thuša barutiši go thuša bana.



Tlotlontšu

Bala mantšu gomme o theeletše medumo. Ka morago o šomiše a 2 a mantšu go ngwala mafoko ka pukung ya gago ya go ngwalela.

leka	šoma	kgahla	ruta
moleko	šomiša	kgahliša	rutisha
meleko	šomela	kgara	morutiši

Mantšu a tlwaelo

bana
buti
tate



A re ngwaleng

Ithute go ngwala medumo ye.

Ka morago o ngwale mafoko ka pukung ya gago o diriše mantšu a ka lepokisaneng.



H H

h h



A re direng

Khalentara

Bolela le bagwera ba gago mabapi le gore matšatši a matswalo a bona a neng. Ngwala maina a bona kgweding ya maleba mo khalentareng.



A re ngwaleng

Botšiša bagwera ba 4 gore matšatši a matswalo a bona a neng. Ngwala matšatšikgwedi ao kgauswi le maina a bona.

Leina la mogwera	Letšatšikgwedi la matswalo
Reabetšwe	15 Phato



A re ngwaleng

Ngwala letšatšikgwedi le kgwedi ya matswalo a gago.

Letšatšikgwedi

Kgwedi

Khalentara ya Matswalo





A re baleng



Lapa la gaboTumišo ke le
lennyane. Lapa la gaboBoati
ke le legolo.

Lapa la gešo ke le legolo. Tate
le mma ba a re rata.

Katlego o dula le makgolo wa
gagwe le bana ba gabo ba
bararo.



Kolo

Noko le Thabo ga ba na mma goba tate.
Re swanetše go ba thuša.

Kolo ke mpša ya ka. Ke rata Kolo kudu.
Ke hlokomela Kolo. Ke fa Kolo dijo ka mehla.

Katlego yena o na le dikatse mola Thabo a na le
dihlapi. Batho ba bangwe ba na le dikatse goba
dihlapi le ge e ka ba dinku, di le diruiwaratwa.



A re ngwaleng

Bala mafoko a. Araba ✓ ka Ee goba Aowa ✗.

Lapa la gaboTumišo ke le legolo.

Lapa la gaboBoati ke le legolo.

Kolo ke mpša ya ka.



Tlotlontšu

Bala mantšu gomme o theeletše medumo. Ka morago o šomiše a 2 a
mantšu go ngwala mafoko ka pukung ya gago ya go ngwalela.

bana	Kolo	legolo	katse
lapa	Noko	yena	karabo
rata	legolo	gešo	karolo



A re ngwaleng

Ithute go ngwala medumo ye.

Ka morago o ngwale mafoko ka pukung ya gago o diriše
mantšu a ka lepokisaneng.



I I

i i



A re thaleng

Thala seswantšho sa ba lapa la geno.



A re ngwaleng

Ngwala mantšu a ka malapeng a medumo ya maleba ya go swana.

kubu

tsoma

letšatši

eng

khudu

letšema

bjang


letšepe

pudi

tsoga

mang

tsena



ng

u

tš

š

bjang

kubu

letšatši

šoma



A re ngwaleng

Ngwala mafoko a mabedi ka ba lapa la geno.
Diriša a mangwe a mantšu a, go go thuša.

lerato

balapa

buti

sesi

mogolo

monnyane




Lapologa

Kgethela yo mongwe le yo mongwe wa ba lapa mpho.
Swaya mpho ka (✓) ge o fetša go e fa leloko la lapa.
O swanetše go šomiša dimpho ka moka.

Bolela o re:

Ke tla fa **mma malekere** ka gobane
o rata dilo tše di bose.





A re baleng

Bala kanegelo. Dira sediko go mantšú ao a nago le modumo wo ny.



Boati

Malome Tumi o nyetše ka Mokibelo.

Ka moka re be re thabile kudu.

Ba lapa la bo mosadi wa gagwe ke batho ba go loka.

Monyadi ke yo mobotse kudu.

Go be go na le batho ba bantši lenyalong.

Batho ba be ba opela ba bile ba bina.

Re jele dijo tše dintši tše di bose.

Mala a ka a be a tletše kudu.



Boati o be a seleka.

O be a kitimiša Kolo.

O ile a wa a gobala letsogo.

Ba ile ba mo iša kliniking.



A re ngwaleng

Bala mafoko a. Araba ✓ ka Ee goba Aowa ✗.

Boati o gobetše letsogo.

Malome Tumi o nyetše ka Labohlano.

Ba išitše Boati kliniking.



Tlotlontšu

Bala mantšu gomme o theeletše medumo. Ka morago o šomiše a 2 a mantšu go ngwala mafoko ka pukung ya gago ya go ngwalela.

thaba	nyala	tlala	lenyalo	letsogo
thabile	nyetše	tletše	monyadi	letšoba



Mantšu a
tlwaelo
nyala
lenyalo
monyadi



A re ngwaleng

Ithute go ngwala medumo ye.

Ka morago o ngwale mafoko ka pukung ya gago o diriše mantšu a ka lepokisaneng.



J J

j j



A re direng



Ekišang seo se diragaletšego Boati kua lenyalong.


Šomiša baanegwa ba ba latelago:

- Boati
- Sam
- Mma
- Ngaka



A re ngwaleng

Nomora diswantšho tše go tloga go 1 – 4 go ya ka tatelano ya tšona ya maleba.
Botša mogwera wa gago kanegelo go ya ka diswantšho tše.





A re ngwaleng

Ngwala lefoko ka seswantšho se sengwe le se sengwe.
Diriša mantšu a go go thuša.

ngaka

lenyalo

wele

letsogo

pantetši

kliniki

kota

kitimiša



Lapologa

Nyaka karabo. E direle sediko.



A

nyamile

A

befile

A

tšofetše

A

pula

B

thabile

B

befetšwe

B

monnyane

B

letšatši

C

befetšwe

C

botse

C

mofsa

C

marega



A re baleng



Batho ba swanetše go ba le
bagwera ba go loka.

Na o na le mogwera?
Na mogwera wa gago ke mang?

Tumišo le Mogoroši ba bapala
mmogo. Ba dira le mošomo wa
bona wa gae mmogo.

Ba rata go bala le go opela.
Ba thušana go bala.



Tumišo le Mogoroši ba na le
mogwera wa go loka. Leina la
gagwe ke Lebo. MmagoLebo o
lwala kudu.
Lebo o swiela ntlo ka mehla.
O hlokomela bana ba gabo.
O hlapiša wa mošemane morago.
Tumišo le Mogoroši ba ya go mo
thuša.



A re ngwaleng

Bala mafoko a. Araba ✓ ka Ee goba Aowa ✗.

Tumišo, Mogoroši le Lebo ke bagwera ba go loka.

MmagoTumi o a lwala.

Mogoroši le Tumišo ga ba rate go thuša Lebo.



Tlotlontšu

Bala mantšu gomme o theeletše medumo. Ka morago o šomiše a 2 a
mantšu go ngwala mafoko ka pukung ya gago ya go ngwalela.

mmogo	mmago	mmele	mmutla	mmadi
thušana	badišana	hlapišana	ratana	rutana



Mantšu a
tlwaelo

mmogo
mmele
mmutla



A re ngwaleng

Ithute go ngwala medumo ye.

Ka morago o ngwale mafoko ka pukung ya gago o diriše
mantšu a ka lepokisaneng.



K K

k k



A re direng

Mo sehlopheng sa lena dirang se se latelago.



Go na le mogwera yo a nyakago thušo. Bolelang gore bothata bja gagwe ke eng. Bolelang seo wena le bagwera ba gago le tlogo se dira gore le mo thuše.



A re ngwaleng

Ngwala gore o ka dira eng sa go thuša ka gae le ka sekolong.



1

Ka mokgwa wo nka thušago ka sekolong

2

Ka mokgwa wo nka thušago ka gae



Go thuša

3

Ka mokgwa wo nka thušago bagwera ba ka

4


Ke thušwa ke mang




Lapologa



Re kitimela ntlong ya boLebo. Ke mang a tla fihlago ntlong ya boLebo pele?
Re tla fošetša ranta godimo. Yo a humanago hlogo o tla sepela dikgato tše pedi.
Yo a humanago mosela o tla sepela kgato e tee fela go ya gaboLebo. Yo a fihlago
gaboLebo pele ke mofenyi. O swanetše go bala lentšu leo o emago go lona.





A re baleng



Kolo ke mpša ya mahlajana.
 E rata go kitimiša katse.
 Maabane katse e nametše
 mohlare gore Kolo e se kgone
 go e fihlelela.



E be e boifa go fologa.

Ke nametše mohlare go e fološa.
Boati o ile a nthuša.

Re file katse dijo le meetse.

Ka morago ya robala.



A re ngwaleng

Bala mafoko a. Araba ✓ ka Ee goba Aowa ✗.

Katse e kitimiša mpša.

Katse e nametše mohlare.


Boati o ile a nthuša.



Tlotlontšu

Bala mantšu gomme o theeletše medumo. Ka morago o šomiše a 2 a mantšu go ngwala mafoko ka pukung ya gago ya go ngwalela.

maabane	mahlajana	meetse	katse
maatla	mohlare	leeba	meetse
maaka	fihla	neela	motse



Mantšu a
tlwaelo

maabane

maatla

meetse



A re ngwaleng

Ithute go ngwala medumo ye.

Ka morago o ngwale mafoko ka pukung ya gago o diriše mantšu a ka lepokisaneng.



L L

I I



A re thaleng

Thala seswantšho sa phoofolo ye o naganago gore e ka ba seruiwaratwa sa go loka. Ngwala mafoko a mararo a go laetša gore ke ka lebaka la eng o rata phoofolo yeo.



A re ngwaleng

Ngwala mašala ao a nepagetšego.

Nna

Bona

Yona

Yena

Rena



Nna ke ile gae ka pese.



_____ ba sepetše ka maoto go tloga sekolong go ya gae.



_____ re ile ra kolobišwa ke pula.

_____ e ile ya bogola.



_____ ke bagwera ba bagolo.

_____ o tla emela pese.





A re ngwaleng

Tlatša dikgoba ka medumo yeo e tlogetšwego.
Nyalanya lentšu le seswantšho sa maleba.

ma

ku

la

še

na

				
na ____	pu ____	lena ____	mo ____ mane	ba ____



Lapologa

Nyalanya diswantšho go laetša seo o se dirago mo mesong, mathapama le mantšiboa.



mesong
mathapama
mantšiboa





A re baleng

Bala kanegelo. Dira sediko go mantšu ao a nago le modumo o.



Ka moka re swanetše go thuša ka gae.

Ke a swiela.

Mma o phumola dibjana.

Tate o tloša lerole.

Lesea le llela dijo



Ge ntlo ya gešo e phuthegile re
dula fase ka moka ra bolela.

Ke bala puku goba ke ya go
Reabetšwe.



A re ngwaleng

Bala mafoko a. Araba ✓ ka Ee goba Aowa ✗.

Tate o phumola dibjana.

Mma o a swiela.

Ke ya go Reabetšwe.



Tlotlontšu

Bala mantšu gomme o theeletše medumo. Ka morago o šomiše a 2 a
mantšu go ngwala mafoko ka pukung ya gago ya go ngwalela.

phutha	hlatša	bala	dula
phula	tlatša	baka	duba
phuma	išetša	baba	duma



Mantšu a
tlwaelo

thuša

buša

gešo

neša



A re ngwaleng

Ithute go ngwala medumo ye.

Ka morago o ngwale mafoko ka pukung ya gago o diriše
mantšu a ka lepokisaneng.



M M

m m



A re direng

Thala seswantšho sa selo se o sa ratego go se dira kua gae.

A large empty rectangular box with a dotted red border, intended for drawing or writing.



A re ngwaleng

Feleletša mafoko a.

Ga ke rate go

Ke rata go



A re ngwaleng

Ngwala medumo ye mo mathomong a lentšu gomme o nyalanye lentšu le seswantšho sa maleba.

s

tl

le

no



__ ega



__ __ ga



__ __ šetša



__ __ tšatši



Lapologa

Thala seswantšho go laetša se o se dirago mesong, mathapama le mantšiboa.




Mesong




Mathapama



Mantšiboa



A re baleng



Morutiši wa ka o re motho
yo mongwe le yo mongwe o
swanetše go ba le papadi yeo a
e bapalago.


Nna ke rata go kitima. Ka moka
ga rena re a bapala ge sekolo se
etšwa. Re rata go kitima.

Ke rata kgwele ya diatla kudu.

Boati o bapala kgwele ya diatla ka Mošupologo le Labone.

O kgona go fošetša kgwele kua kgole ka maatla.

Ka letšatši le lengwe a ragela kgwele kua kgole gomme ya tsena ka lebatl la phapoši.



A re ngwaleng

Bala mafoko a. Araba ✓ ka Ee goba Aowa ✗.

Boati o rata kgwele ya maoto.

Boati o bapala kgwele ya maoto ka Mošupologo le ka Labone.

Boati o thubile lefastere.



Tlotlontšu

Bala mantšu gomme o theeletše medumo. Ka morago o šomiše a 2 a mantšu go ngwala mafoko ka pukung ya gago ya go ngwalela.

letšatši	rata	kgole	Lamorena
swanetše	raga	kgoma	Labobedi
fošetša	rena	kgotla	Laboraro



Mantšu a tlwaelo

Lamorena
Labobedi
Laboraro



A re ngwaleng

Ithute go ngwala medumo ye. Ka morago o ngwale mafoko ka pukung ya gago o diriše mantšu a ka lepokisaneng.



N N

n n



A re direng

Gopola ka dipapadi tšeo o di ratago.
Bjale botša mogwera wa gago ka ga papadi ye o e ratago le ka ga yeo o sa e ratego.



A re ngwaleng

Ngwala mafoko a 3 ka ga dipapadi tšeo o di ratago goba o sa di ratego.

Ke rata

Ga ke rate



_____ kgwele ya maoto.

_____ kgwele ya diatla.

_____ go thutha.



A re ngwaleng

Ngwala maina a matšatši a beke ka go latelana. Thoma ka Lamorena.
Thala seswantšho sa go laetša seo o ratago go se dira go le lengwe la matšatši.

Mošupologo	
Lamorena	
Laboraro	
Labobedi	
Labohlano	
Mokibelo	
Labone	

Lapologa

Lebelelela seswantšho. Bolela ka ga seo o se bonago.

Botša mogwera wa gago gore ke dilo dife tšeo di lego kgauswi le tšeo di lego kgole.

A re ngwaleng

Ngwala mafoko a mararo mabapi le seswantšho.



A re baleng

Bala kanegelo. Dira sediko go mantšu ao a nago le tumammogo g.




Ke rata go ja merogo ye e tšwago
serapaneng sa gešo. Serapana se ka
morago ga ntlo.

Re bjala dikherote le dinawa.
Re bjala gape ditapola le ditamati.
Ga re bjale mabjang.

Ge pula e sa ne ke a nošetša.

Ka letšatši le lengwe pudi e ile ya tsena ka serapaneng ya ja dibjalo ka moka.

Ke ile ka e kitimiša fela ya ntšhia ka lebelo.



A re ngwaleng Araba dipotšišo tše.

Na o bjala eng ka serapaneng?

Na o nošetša dibjalo neng?

Ke eng seo se jelego dibjalo?



Tlotlontšu

Bala mantšu gomme o theeletše medumo. Ka morago o šomiše a 2 a mantšu go ngwala mafoko ka pukung ya gago ya go ngwalela.

efe	morogo	merogo	dipudi
ofe	mogoma	megoma	dinawa
dife	mokoti	mekoti	ditapola



Mantšu a
tlwaelo
dipudi
dinawa
ditapola



A re ngwaleng

Ithute go ngwala medumo ye.

Ka morago o ngwale mafoko ka pukung ya gago o diriše mantšu a ka lepokisaneng.



O

O

O

O



A re direng

Ka babedi ka babedi. Diragatsang taba ya pudi ge e eja merogo ka serapaneng.
Ke mang yo a tlogo go ba pudi?



A re baleng

Lebelela diswantšho tše le mogwera wa gago.
Di nomoreng go ya ka tatelano ya tšona ya maleba.



A re ngwaleng

Ngwala mafoko a mararo ka seo o se bonago seswantšhong se sengwe le
se sengwe. Nyalanya lentšu le seswantšho sa maleba.

pudi

merogo

jele

rakile

heke

Blank writing area with horizontal lines for practice.



Lapologa

Lebelela mebala ye.


Botša mogwera wa gago gore o hwetša mebala efe ge o hlakanya mebala ye.



Go hlakanya mebala



Mebala ya motheo ke:



khubedu



serolane



talalerata

Bolela o re:

Ge ke hlakanya khubedu le serolane ke hwetša _____.



khubedu

+




serolane

=



mmala wa namune



talalerata

+



serolane

=




talamorogo



khubedu

+



talalerata

=



phepholo



A re baleng



Makgolo o tšofetše kudu.
 Ka mehla ke mo thuša go sepela.
 O diriša mokokotlelo.
 O sepela ka go iketla.
 Maoto a gagwe le mokokotlo di
 bohloko kudu.



Ka gešo re a thušana.
Go bose kudu go phela le ba geno.



A re ngwaleng

Bala mafoko a. Araba ✓ ka Ee goba Aowa ✗.

Makgolo wa ka ke yo mofsa.

Maoto a makgolo a bohloko.

Ka lapeng la gešo ga re thušane.



Tlotlontšu

Bala mantšu gomme o theeletše medumo. Ka morago o šomiše a 2 a mantšu go ngwala mafoko ka pukung ya gago ya go ngwalela.



mehla	thuša	makgolo	kgano
hloka	thabile	rakgolo	kgakala
bohloko	thaba	lekgolo	kgole

Mantšu a
tlwaelo

kgole
kgakala
kgauswi



A re ngwaleng

Ithute go ngwala medumo ye.
Ka morago o ngwale mafoko ka pukung ya gago o diriše mantšu a ka lepokisaneng.



P P

p p



A re direng

Diragatšang seo le tla se botšago Katlego gore ke ka lebaka la eng a swanetše go thuša.

Katlego ga a nyake go thuša ka gae.



A re ngwaleng

Nyaka gore ke bomang ba ba ratago mmala ofe.

Botšiša baithuti ba ba 5 ka phapošing gore ke mmala ofe wo ba o ratago.

Baithuti ba tla šoma ka dihlopha tša bohloano.

Leina	Mmala wo o ratwago



A re ngwaleng

Ngwala mafoko a go tloga go lebjale go ya go lefetile.

Ke thuša ka gae.

Maabane _____.

Dan le Sam ba rwadišana merwalo.

Maabane ba _____.

Re hlwekiša phaka.

Maabane re _____.



Lapologa

Ngwala mantšu a a latelago ka mapokising a medumo a maleba.

bookelo

bjang

leihlo

mooko

kgema

bjale

kgomo

meetse

leino

leeba

phuti



bjoko

thaba

mooki

phala

hlola





hlogo

šala

leeto

hlapi

šeba





A re baleng

Lehono morutiši wa rena o re boditše taba ye bose kudu. O re boditše gore sekolo sa rena se tšea leeto ka pese.

Boati



Re sepela beke ka moka

Re be re thabile kudu. Re fofa. Re goelela.

Sam



"Kgopolo ya gore nka ya maikhutšong ga se ya ka ya ntlela," a realo Reabetšwe.

"Ke nyaka go ya lewatle," a realo Sam.

"Ke nyaka go bona diphoofolo tša lešoka," a realo Tumišo.

Tumišo

"Ke nyaka go bona mafelo a mangwe," a realo Ann.

Ann

Morutiši wa rena o re file dikhipha tše dibotse le mašela a go hlapa. Re be re thabile kudu.



A re ngwaleng Bala kanegelo gape. Araba dipotšišo.

Na Ann o nyaka go ya kae?

O nyaka go ya

Na Tumišo o nyaka go bona eng?

O nyaka go bona

Na bana ba tlo ya maikhutšo beke tše kae?

Bana ba ya maikhutšong



Tlotlontšu

Bala mantšu gomme o theeletše medumo. Ka morago o šomiše a 2 mantšu go ngwala mafoko ka pukung ya gago ya go ngwalela.

beke

lešoka

lewatile

hlapa

bose

lešata

Katli

hlagola

bona

mašela

tlela

hlatša

Mantšu a tlwaelo

hlapa

hlagola

hlatša



A re ngwaleng

Ithute go ngwala medumo ye.

Ka morago o ngwale mafoko ka pukung ya gago o diriše mantšu a ka lepokisaneng.



Š š

š š



A re direng

Bolela le mogwera wa gago. Mmotšhe gore o nyaka go ya kae le gore o nyaka go bona eng.
Thala seswantšho godimo ga sekipha go laetša seo o nyakago go se bona.



A re ngwaleng

Ngwala leina
la gago.

Maina ke mainaina. Ngwala maina gomme o thome ka ditlhakagolo.

katli	phuki	thati	oketšo	boati

Ngwala maina a bagwera ba gago ba bane.



A re ngwaleng

Ngwala mafoko a mahlano ka ga lefelo leo o ratago go ya go lona.




Lapologa

Efa mpho. Tswalela mahlo gomme o bee monwana wa gago go ye nngwe le ye nngwe ya dimpho tše. Bolela gore o tla fa mang mpho yeo le gore ka lebaka la eng. Gopola go fa bagwera ba gago le morutiši wa gago dimpho gomme o se ke wa itebala.

Bolela o re:

Ke tla fa Tumišo katse **ka gobane** o rata diphoofolo.





A re baleng



Na re ya kae?

La mathomo re ya go bona diphoofolo
tša lešoka.

Ka morago ra ya lewatle.

Ga ke thome go sepela ka pese ye
kgolo ya sekolo.Re be re lebelela mmepe gore re tsebe
mo re yago.

Nna ke kgona go bala melao ya tsela.



Tumišo

"Ke nyaka go bona leruarua le legolo la meno a magolo," a realo Ann.



Ann

Ke nyaka go epa molete wa go iša mo lebopong," a realo Tumišo.



A re ngwaleng Bala kanegelo gape. Araba dipotšišo.

"Ke nyaka go bona tau ye kgolo ya meno a magolo a bogale," a realo Boati.



Boati

Ann o be a nyaka go bona eng?

Ann o be a nyaka

Boati o be a nyaka go bona eng?

Boati o be a nyaka go

Tumišo o be a nyaka go bona eng?

Tumišo o be a nyaka



Tlotlontšu

Bala mantšu gomme o theeletše medumo. Ka morago o šomiše a 2 a mantšu go ngwala mafoko ka pukung ya gago ya go ngwalela.



Mantšu a tlwaelo

kgona	meno	pese	sepela	thoma
kgolo	melao	palo	sekepe	batho
kgetha	molete	pela	sekolo	mathomo

thoma
mathomo
batho



A re ngwaleng

Ithute go ngwala medumo ye.
Ka morago o ngwale mafoko ka pukung ya gago o diriše mantšu a ka lepokisaneng.

R R

r r



A re direng



Botša mogwera wa gago ka
mafelo a o ratago go a etela. Na
ke eng se o nyakago go se bona
gona fao?



A re ngwaleng

Latela methalo gore o hwetše seo bana ba nyakago go se bona.



Tumišo




Boati



Reabetšwe



Ann





A re ngwaleng

Ngwala lefoko ka seswantšho se sengwe le se sengwe.
Diriša mantšu a go go thuša.

namela

merwalo

otlela


otlela


robala



A re ngwaleng

Nomora diswantšho tše go tloga go 1 – 3 go ya ka tatelano ya tšona ya maleba.
Botša mogwera wa gago kanegelo ye e tšwelelago diswantšhong tše.





A re baleng

Bala kanegelo.

Dira sediko go mantšu ao a nago le modumo e.

Ka Mošupologo

Pese e a tloga. Ka moka re nametše.


Pese e feta kgauswi le ka mošate.

Ka moka re ntšha dihlogo gore re kgone go bona

Kgošigadi. Ga se ra kgona go mmona ka ge
motse wa gagwe o na le legora la mehlare
ye mekoto ye metelele.

Re bone dintlo tša go rulelwa ka bjang.

Ra bona mašemo a mahea le dikgomo tše
dintši. Kolo e bogola dikgomo.





Boati o swara Kolo. Kolo e nyaka go fofa gore e tšwe ka peseng.



Boati o re, "Aowa Kolo, dula fase!"



A re ngwaleng Bala kanegelo gape. Araba dipotšišo.

Na pese e feta kae?

E feta kgauswi le motse wa

Ke ka lebaka la eng Kolo e nyaka go fologa pese?

Ka lebaka la gore e bona

Na ba bona eng?

Ba bona

Ke mang yo a dulago ka mošate?

o dula ka mošate.



Tlotlontšu

Bala mantšu gomme o theeletše medumo. Ka morago o šomiše a 2 a mantšu go ngwala mafoko ka pukung ya gago ya go ngwalela.

mošate

kgona

kgoš

feta

tseba



Mantšu a

tlwaelo

tseba

tsela

mašemo

kgomo

kgono

fologa

tsela



A re ngwaleng

Ithute go ngwala medumo ye.

Ka morago o ngwale mafoko ka pukung ya gago o diriše mantšu a ka lepokisaneng.




S S

s s



Lapologa

Thala difahlego tša ka peseng
gomme o khalare pese.



A re ngwaleng

Ngwala lefoko ka ga seswantšho sa gago.



A re ngwaleng

Dira sediko go lentšu le le nepagetšego lefokong le lengwe le le lengwe.

Rena	ke	re	latetšwe sekolong.
Yena	o	ba	phala ka moka.
Yena	o	ba	kgona mmetse kudu.
Wena	o	ba	yo motelele.
Bona	o	ba	swerwe ke tlala.
Rena	ke	re	a ngwala.

Re šomiša **o** ge re bolela
ka motho o tee wa pele,
gomme ra šomiša **ba** ge
re bolela ka ba go feta tee.
Go na le phapano ge re
bolela ka motho wa pele.
Mohlala: Nna **ke** a ngwala.
Rena **re** a ngwala.





A re ngwaleng Ngwala ka lentšu la maleba.

ga

ka

le

ka fase

Mpša e nyaka go tšwa _____ peseng.

Ann _____ Boati ba nametše pese.

Mošemane o sepela gare _____ tsela.

Pese e feta _____ ga leporogo.



Lapologa Laetša mootledi wa pese tsela ya go tšwa ka sethokgweng.





A re baleng

Pese ya rena e feta ka toropong ya Gauteng.

Re bona dikoloi tše dintši le muši wo montši.

Batho ke ba bantši ba tletše mebila.

Kolo ya tšwa ka peseng ka lebelo.

E nyaka go bapala le dimpša tše dingwe.

Goro o a goelela o re, "Etle Kolo!"

Kolo ga e lebelele le morago. E kitima ka lebelo.





Na re ka dira eng gore Kolo e boe?

"Kolo, boa," a realo Boati a goeleta.



A re ngwaleng Bala kanegelo gape. Araba dipotšišo.

Na bana ba bone eng ka toropong?

Na bana ba bone eng ka toropong?

Ba bone

Ke ka lebaka la eng Kolo e tšwele ka peseng?

E be e nyaka

Ke mang a biditšego Kolo gore e boe?

E biditšwe ke.



Tlotlontšu

Bala mantšu gomme o theeletše medumo. Ka morago o šomiše a 2 a mantšu go ngwala mafoko ka pukung ya gago ya go ngwalela.

fa	Kolo	rena	tše
fao	koloi	dira	tšeo
fale	kitima	gore	tšela

Mantšu a

tlwaelo

tše

tšeo

tšela



A re ngwaleng

Ithute go ngwala medumo ye.

Ka morago o ngwale mafoko ka pukung ya gago o diriše mantšu a ka lepokisaneng.



T T

t t

A colorful illustration of three dogs running across a grassy field. In the foreground, a small white dog with brown spots and a red collar runs towards the right. Behind it, a larger brown dog with floppy ears and a blue collar runs towards the right. To the right, a grey dog with a red collar runs towards the right. The field is dotted with small pink and orange flowers. The sky is a clear blue.



A re ngwaleng Ngwala kanegelo ka seo o se bonago diswantšhong.




Re kitimela pese. A re boneng gore ke mang yo a tlogo go fihla pele kua pese e emego. Re tla fošetša ranta godimo. Ge o humana hlogo gona o tla sepela dikgato tše pedi. Ge o ka humana mosela gona o tla sepela kgato e tee fela. Yo a ka fihlago pele mo pese e emego ke yena mofenyi. Mo o emago gona o swanetše go bala lentšu leo.



mpša
pene
pese
bina
bana
eng
yo
kae
yola
gona
gare
ye
yela
goreng
leeto
lebaka
lefolo
neng
goelela
swanetše
swanela
swana
mofenyi
fenya
nyaka





A re baleng



Re fihlile lešokeng la diphoofolo la Kruger.

Re bona diphuti tše dintši le ditlou.

Nna ke nyaka go bona tau.

Ka moka re lebeletše ka ntle gore re kgone go bona diphoofolo tša lešoka.

Tumišo a bona tau ye kgolo e lebeletše phuti.



Tumišo

"Alala! Bona! Ke tau ye kgolo.

E nyaka go bolaya phuti gore e be sejo sa yona sa matena," a realo Tumišo.



A re ngwaleng Bala kanegelo gape. Araba dipotšišo.

Ke diphoofolo dife tšeo bana ba ka di bonago ka lešokeng la diphoofolo la Kruger?

Ba ka bona

Na tau e nyaka go bolaya eng?

E nyaka go bolaya

Ke mang yo a bonego tau pele?

E bonwe ke.



Tlotlontšu

Bala mantšu gomme o theeletše medumo. Ka morago o šomiše a 2 a mantšu go ngwala mafoko ka pukung ya gago ya go ngwalela.

tlou	tau	phuti	kgolo
tlala	taba	phala	kgona
tletše	temana	phoofolo	kgomo

Mantšu a tlwaelo
kgona
kgomo
kgolo



A re ngwaleng

Ithute go ngwala medumo ye.

Ka morago o ngwale mafoko ka pukung ya gago o diriše mantšu a ka lepokisaneng.



u u

u u



A re thaleng

Thala seswantšho sa phoofolo ye o ratago go e bona.



A re ngwaleng

Ngwala mafoko a mahlano ka ga seswantšho sa gago.



A re ngwaleng

Hlama mafoko. Thala mothalo go nyalanya karolo ye e lego ka lepokising le lepinki le karolo ya maleba ye e lego ka lepokising le letalamorogo. Ka morago o ngwalolle mafoko ka pukung ya gago ya go ngwalela.

Bana ba be ba bona

Lolo o bone

Bana ba be ba



tau.

nametše pese.

diphoofolo tša lešoka.



kh ph kw th




```

__ __
      end

```





A re baleng

Bala kanegelo. Dira sediko go mantšu ao a nago le modumo le.

Na re gokae? Re theoga ka mmila re lebile lewatle.
Santa e fiša kudu.

Lewatle ke le legolo ebile le a iša. Maphoto a ya godimo le tlase.
Ga re kgone go nwa meetse a lewatle. A baba letswai kudu.



Lebelela dikepe ka lewatle.

Go na le dihlapi tše dintši ka lewatle.

Ke kgona go bona leruarua le diphenkwini.

Go bose go bapala santeng.

Re aga ntlo ye kgolo ka santa.



Kolo le yona e ile ya thoma go epa.
E ile ya epa, ya epa, ya ba ya wela ka
moleteng woo.

Ijoo! Kolo, wena o a seleka.



A re ngwaleng Bala kanegelo gape. Araba dipotšišo.

Na bana ba be ba le kae?

Ba be ba le

Na Kolo e dirile eng?

Kolo e

Na bana ba ile ba bona eng?

Ba ile ba bona



Tlotlontšu Bala mantšu gomme o theeletše medumo. Ka morago o šomiše a 2 a
mantšu go ngwala mafoko ka pukung ya gago ya go ngwalela.

tlase	mmila	thoma	hlapi
tlile	mmele	thaba	hlapa
lewatile	mmino	thipa	hlame

Mantšu a
tlwaelo

mmila
mmino
mmele



A re ngwaleng Ithute go ngwala medumo ye.
Ka morago o ngwale mafoko ka pukung ya gago o diriše
mantšu a ka lepokisaneng.




HL HL

hl hl



A re direng

Dira lenaneo la dilo ka moka tšeo bana ba di bonego kua lewatle.





A re ngwaleng

Ngwalela mogwera wa gago poskarata o mmošše ka seo o se bonego kua lewatle.



A re ngwaleng

Ngwala matšatši a beke ka go latelana ga ona.

Ngwala selo se o tlwaetšego go se dira letšatši le lengwe le le lengwe.

Labone

Lamorena

Labohlano

Labobedi

Mokibelo

Laboraro

Mošupologo





Letšatši	Letšatši
Lamorena	



A re ngwaleng

Dira dipalo tše tša mantšu ka morago o ngwale mantšu a maleba.

Re go diretše la mathomo.





A re baleng

Bala kanegelo.



Re swanetše go boela gae
lehono. Re nyamile kudu.

Re be re iketlile kudu kua
lewatile.




Reabetšwe o be a nyamile
kudu.

O ile a ba a lla. Re ile ra
phutha merwalo ya rena.
Re ile ra namela pese.

Kolo e ile ya dula le
Reabetšwe.

Gae ke kgole.



Ka moka re ile ra lebelela
morago ra bona polasa.

Ka morago Kolo e ile ya bona
dikgomo mo polaseng.

Dikgomo di fula bjang.
Re ile ra nagana ka ga lebopo
le ditolf eine di thutha di bile
di raloka mmogo.



E ile ya bogola ya leka go tšwa ka lefastere.

Aowa, Kolo! Tloga lefastereng!



A re ngwaleng Bala kanegelo gape. Araba dipotšišo.

Ke ka lebaka la eng bana ba be ba nyamile?

Ba be ba nyamile ka gobane

Ke mang yo a llilego?

Ke yo a llilego.

Na Kolo e dutše le mang?

Kolo e dutše le



Tlotlontšu Bala mantšu gomme o theeletše medumo. Ka morago o šomiše a 2 a mantšu go ngwala mafoko ka pukung ya gago ya go ngwalela.

lla	phutha	rwala	dutše
sello	phuma	rwele	butše
mollo	phuti	morwalo	rotše

Mantšu a tlwaelo

dutše

butše

rotše



A re ngwaleng Ithute go ngwala medumo ye. Ka morago o ngwale mafoko ka pukung ya gago o diriše mantšu a ka lepokisaneng.



W w

w w



A re thaleng

Thala seswantšho sa go laetša ka fao bana ba ikwago
ka gona ge ba boela gae.



A re ngwaleng

Ngwala mafoko a mane. Nyalanya karolo ye e lego ka lepokisaneng le lepinki le
karolo ye e lego ka lepokisaneng le letala.

Kolo e ile ya bona

Bana ba ile ba namela

Bana ba be ba sa

Bana ba be ba

pese.

dikgomo.

thabile ge ba le lewatle.

nyake go boela gae.



A re ngwaleng

Bjale ngwala mafoko mabapi le seo se kilego sa go nyamiša.




Lapologa



Re ka kitimela sekepeng?

A re boneng gore ke mang a ka fihlago sekepeng pele, gape peseng pele. Fošetša ranta godimo. Ge o ka humana hlogo gona o ka sepetša kgopa dikgato tše pedi. Ge o ka humana mosela, gona o ka sepetša kgopa kgato e tee. Yo a ka fihlago sekepeng pele ke yena mofenyi. Bala lentšu leo le lego mo go kgopa ye o emego go yona.





A re baleng

Re boile sekolong. "Ke duma go ba lewatle,"
a realo Boati.



Boati

Morutišigadi



"Lehono le ya go ngwala kanegelo ka
leeto la lena," a realo morutišigadi.

Sam



"Ke tla ngwala kanegelo ka diphoofolo tša
lešoka tše ke di bonego," a realo Sam.

Tumišo



"Ke tla ngwala kanegelo ka diruiwa tše ke di
bonego mo polaseng," a realo Tumišo.



Ann

Ann o re, "Ge sekolo se tšwele ke tla etela bagwera ba ka gomme ka ba anegela ka ga leeto."

"Ka morago ke tla bapala le Kolo pele ke eya go robala. Ke duma go lora ka lewatle."



A re ngwaleng

Bala kanegelo gape. Araba dipotšišo.

Ke mang yo a tlogo ngwala ka ga diphoofolo tša lešoka?

o tla ngwala ka ga diphoofolo tša lešoka.

Ke mang yo a tlogo ngwala ka ga diruiwa?

o tla ngwala ka ga diruiwa.

Na Ann o tla dira eng pele a robala?

O tla

Na Ann o nyaka go lora ka ga eng?

O nyaka go lora ka



Tlotlontšu

Bala mantšu gomme o theeletše medumo. Ka morago o šomiše a 2 a mantšu go ngwala mafoko ka pukung ya gago ya go ngwalela.

lešokeng	swaba	tla	mpša	bjang
sekolong	swara	tlile	bopša	bjala
polaseng	swana	tletše	thopša	bjoko

Mantšu
a tlwaelo

bjang
bjala
bjoko



A re ngwaleng

Ithute go ngwala medumo ye.

Ka morago o ngwale mafoko ka pukung ya gago o diriše mantšu a ka lepokisaneng.





A re direng

Bolela ka ditaba tša gago. Botša bagwera ba gago ditaba tše di diragetšego kua gae.



A re ngwaleng

Ngwala mafoko a mabedi ka ga ditaba tša gago tša go tšwa gae.



A re ngwaleng

Ngwala mafoko a mararo. Nyalanya karolo ye e lego ka lepokisaneng le lepinki le karolo ye e lego ka lepokisaneng le letala.

Lehono ga ke
Maabane Ann
Gosasa ke
Bana ba be

o ile gaboReabetšwe.
tla ya sekolong.
ba nyamile.
nyake go ya gae.



Lapologa

Mo letlakaleng le le latelago thala tsela yeo pese e sepetšego go yona.

1

Thoma kua sekolong.

5

Eya Lešokeng la Diphoofolo la Kruger.

2

Eya polaseng.

6

Eya lewatle.

3

Eya sekgweng.

7

Boela sekolong.

4

Eya toropong.



Sekolo




Sekgwa




Toropo



Polasa



Lewatle



Lešoka la
diphoofolo la
Kruger



A re baleng

Bala kanegelo. Dira sediko go mantšu ao a nago le modumo **ke**.

Maabane, ke be ke le tseleng ya go ya gae ge pula e thoma go na.

Ya na. Ya na. Ka thapa go fetiša tekano.

Ke be ke tšhaba modumo wa tladi.

Marothi a makoto a pula a itia sefahlego sa ka. Ke be ke sa kgone go bona.

Ke be ke le noši mo mmileng. Ga se ka tseba gore ke dire eng.

Ke ile ka thoma go lla.



A re ngwaleng Bala kanegelo gape. Araba dipotšišo.

Na Phuki o be a eya kae?

O be a eya

Na Phuki o be a tšhaba eng?

O be a tšhaba

Ke mang yo a bego a na le Lolo?

Ke



A re ngwaleng Efa kanegelo leina le lengwe.

Handwriting practice area with dashed lines.



Tlotlontšu A re baleng mantšu le theeletše medumo.

maabane	thoma	tseleng	noši	mmileng
maatla	thapa	tseba	fetiša	mmeleng
maaka	marothi	tsebe	fofiša	mmepeng

Mantšu a tlwaelo

mmileng
mmeleng
mmepeng



A re ngwaleng Feleletša mantšu. A nyalanye le seswantšho sa maleba.



m__ru __a po__ mago__o sefa__ego



A re direng

Na o nagana gore go diregile eng ka Phuki? Botša mogwera wa gago gore o nagana gore go diregile eng ka Phuki. Thala seswantšho sa go laetša gore kanegelo e fedile ka go thabiša goba e fedile ka manyami.



Mafelelo a go thabiša

Mafelelo a go nyamiša



A re ngwaleng

Ngwala mafoko a mahlano ka mafelelo a mabotse a kanegelo.
Diriša a mangwe a mantšu a, go go thuša.

lla

pula

sepela

tšhogile

mpša



A re baleng

Bala mafelelo a kanegelo.

Na kanegelo
e fedile
bjang?

Ke moka ka bona Kolo e etla.
E be e momile samporele se
segolo ka molomong. Ke be ke
thabile kudu.





Ke ile ka bula samporele
ra kitimela gae.

Ke be ke bolokegile.
Ke a leboga, Kolo.

Khalara seswantšho se.

Lapologa



A re ngwaleng

Ithute go ngwala medumo ye.

Ka morago o ngwale mafoko ka pukung ya gago o diriše mantšu a ka lepokisaneng.

Y Y

y y



A re baleng



Kanegelo ya Ann

Kolo le nna re be re le noši ka gae. Re be re bapala ka serapaneng. Ke bone maru a le a mapinki. A be a sa swane le maru a pula. A be a sa swane le letšatši.

Ke moka pula ya thoma go na ka sefako.

Sefako se be se ena bjalo ka dikgwele tša kolofo. Ge se wela fase go be go kwala fela mošito wa go pšhatla. Kolo e ile ya leka go se swara.

Ke be ke tšhogile.

Ka bolela ka re, "Hlokomela, Kolo! Ema o re tuu!"

Re tšhabetše ka fase ga malao gomme ra leta go fihla sefako se emiša.

Ge pula e khutše re bone sefako se segolo sa go lekana le kgwele ya kolofo.



A re ngwaleng Bala kanegelo gape. Araba dipotšišo.

Na e ka ba Ann o re botša ka ga pula ya matlakadibe?

Aowa, o re botša ka

Na sefako se be se le bogolo bjo bokaakang?

Se be se lekana le

Ann le Kolo ba ile ba dira eng ge ba be ba tšhogile?

Ba



Tlotlontšu A re baleng mantšu le theeletše medumo.

wa	sefako	pula	botša	gae
wela	sefaka	pene	Kolo	gama
wena	sego	pela	gola	gapa



Mantšu a tlwaelo

khula

khudu

khutšo



A re ngwaleng Ithute go ngwala medumo ye.
Ka morago o ngwale mafoko ka pukung ya gago, o diriše mantšu a ka lepokisaneng.

Pula ya sefako.



A re ngwaleng Nyalanya mantšu le seswantšho sa maleba.



ran__a

leta__o

ngwa__a

sea__a

sa__ta



A re direng

Nomora diswantšho tše go tloga go 1 – 3 go laetša tatelano ya maleba.
A negela mogwera wa gago kanegelo ye o e bonago mo diswantšhong.



A re ngwaleng

Ngwala lefoko ka seswantšho se sengwe le se sengwe.
Diriša mantšu a, go go thuša.

sefako

modumo wo
mogolo

tšhogile

maru a maso

dibolo tša kolofo

go bapala ka
tšhemong




A re ngwaleng

Feleletša mantšu. Nyalanya mantšu le seswantšho sa maleba.
Diriša ditlhaka tše go go thuša.

ma le ke wa mo ba


___fa	___ulu	___otledi	___tho	___llo	___e



Lapologa

Lebelela seswantšho. Botša mogwera wa gago gore go direga eng.


Meetse a dikologa a ba a dikologa



1	Letšatši le ruthetša meetse lewatlang le dinokeng.
2	Meetse a hlatlogela kua lefaufaung.
3	Meetse a bopa maru.
4	Maru a neša pula. Pula e tšhologela ka dinokeng le ka lewatle.



A re baleng



Kolo le yona e be e sa kgone go sepela godimo ga lehlwa le le tonyago kudu.

Makgolo o ile a mpotša gore ke rwale dikaušu mo diatleng ka gobane ke be ke se na ditlelafo. Ke be ke nyaka go bapala godimo ga lehlwa.

Hunadi o bona lehlwa

Ke ile ka etela makgolo. O dula kua godimo ga dithaba tša Drakensburg. Go be go tonya kudu. Ke be ke swere dikobo tše dintši. Ke ile ka yo robala.

Ge ke tsoga letšatšing le le latelago, ke ile ka bona se sengwe le se sengwe e le se sešweu.

Go be go na le lehlwa godimo ga tlhaka, go na le lehlwa mehlareng, go na le lehlwa mabjanyeng, go na le lehlwa mmileng.

Ke ile ka le swara. Le be le tonya kudu mo le ilego la gobatša menwana ya ka.





A re ngwaleng

Bala kanegelo gape. Araba dipotšišo.



Hunadi o be a le kae ge a tla bona lehlwa?

O be a le

Hunadi o ile a rwala eng mo diatleng tša gagwe?

O ile a rwala

Hunadi o ile a bona eng ge a lebelela ka ntle?

O ile a bona



Tlotlontšu

A re baleng mantšu le theeletše medumo.



Mantšu a
tlwaelo

thaba
lethabo
lethale

tsoga	nyaka	thaba	tlelafo	mmila
tsoma	nyama	lethabo	diatla	mmino
tsebe	tonya	lethale	ntle	mmepe



A re ngwaleng

Ithute go ngwala medumo ye.

Ka morago o ngwale mafoko ka pukung ya gago o diriše
mantšu a ka lepokisaneng.



Ke ile ka etela makgolo.

Ke



A re thaleng

Thala seswantšho go laetša seo o naganago gore Hunadi o se dirile ge a bapala godimo ga lehlwa.



A re ngwaleng

Ngwala mafoko a mahlano ka ga seswantšho sa gago.

bapala

ditlelafo

phefo

koloba

lehlwa

tonya



A re ngwaleng

Nyalanya mantšu le diswantšho tša maleba.

				
mabjang	lefastere	molalatladi	lerato	ditlelafo



A re ngwaleng

Feleletša mantšu a, ka go diriša a, e, i, o, u.
Nyalanya mantšu le diswantšho tša maleba.

pa__s__kel__				ler__po
n__o				m__swi
n__ga				kh__khe
th__tha				tl__lafo
watšh__				kh__te
mpš__				kho__nu




A re ngwaleng

Ithute go ngwala medumo ye.
Ka morago o ngwale mafoko ka pukung ya gago, o diriše mantšu a ka lepokisaneng.


KH KH

kh kh



A re baleng

Tumišo



Ga ke rate marega.
Go tonya kudu.



Ann

Ke rata selemona ka gobane ke rata go rutha. Ke rata
go theeletša go bobola ga dinosa le go huba ga dinoga.



Sam

Ke rata seruthwana ka gobane ke kgona go
bapala ka digwagwa tše dinnyane ka letamong.



A re ngwaleng

Bala kanegelo gape. Araba dipotšišo.

Ke mang a sa ratego boso bja go tonya?

Ke ka lebaka la eng Ann a rata selemo?

Ka gobane o

Ke ka lebaka la eng Sam a rata seruthwana?

Ka gobane o kgona go



Tlotlontšu

A re baleng mantšu le theeletše medumo.

kgoši	thula	tonya	boso	mohlare
kgola	thoma	tanya	bopa	lehlaka
kgoka	thiba	ponya	bola	lehlabula



Mantšu a
tlwaelo
marega
selemo
dinese



A re ngwaleng

Ke sehla sefe seo o se ratago?

Handwriting practice lines for the question: Ke sehla sefe seo o se ratago?



A re ngwaleng

Feleletša mantšu a gomme ka morago o thale mothalo go a nyalanya le seswantšho sa maleba.



n__ga

ph__phoši

n__se

s__pela

b__lela



A re direng

Lebelela diswantšho. Botša mogwera wa gago gore ke eng se o se ratago le se o sa se rat-
ego ka sehla se sengwe le se sengwe. Botša mogwera wa gago ka mehuta ya diaparo tše re
swanetšego go di apara mo sehleleng se sengwe le se sengwe. Bolela lebaka.



Lehlabula



Selemo



Seruthwana



Marega



A re ngwaleng

Ngwala mafoko a mane. Thala mothalo go nyalanya karolo ya ka lepokising le
lepinki le karolo ya maleba ka lepokising le letala.

Ga ke rate marega ka gobane

Re ja mahea le maraka

Ke rata selemo ka gobane

Ka seruthwana

lehlabula.

ke rata go rutha.

go tonya kudu.

matlakala a mehlare a a hlohlorega.



A re ngwaleng

Ngwala lefoko ka sehla se o se ratago le ka sehla se o sa se ratego.



Ke rata

Ga ke rate



A re boleleng

Botša mogwera wa gago ka go gola ga segwagwa go tloga ka lee, go ya go kolobitsane go ya go segwagwana sa go ba le mosela go fihla ka segwagwa se segolo.



Lapologa

Khalara seswantšho sa segwagwa.



Ditaetši tša Boso

Go na le
letšatšiMaru mola
le mola

Pula e

Go na le
maruPula ya
matlakadibeGo na le
phefo

A re baleng

Lebelela seswantšho. Bala tšhate ya maemo a boso gomme o bolele maemo a boso a letšatši le lengwe le le lengwe.

Tšhate ya maemo a boso ka Mosegamanye

Lamorena	Mošupologo	Labobedi	Laboraro	Labone	Labohlano	Mokibelo



A re ngwaleng

Ngwala dikarabo tša dipotšišo tše.

Na tšhate ya maemo a boso ke ya kgwedi efe?	
Na go na le matšatši a makae kgweding ye?	
Na ke matšatši a makae mo go nago le letšatši?	
Na ke ka matšatši a makae mo go tla bago le maru mola le mola?	
Na pula e tla na matšatši a makae?	
Pula ya matlakadibe e tla na matšatši a makae?	
Go tla foka phefo matšatši a makae?	



Tlotlontšu

Bala mantšu gomme o theeletše medumo. Ka morago o šomiše a 5 a mantšu go ngwala mafoko ka pukung ya gago, ya go ngwalela.

kgwedi	maru	mang	pula	phefo
kgwebo	mare	neng	pelo	pholo
kgwatha	moro	eng	palo	phala



Mantšu a tlwaelo

kgwedi
kgwebo
kgwatha



A re ngwaleng

Ithute go ngwala medumo ye.

Ka morago o ngwale mafoko ka pukung ya gago, o diriše mantšu a ka lepokisaneng.



Boso



A re thaleng

Thala seswantšho sa maemo a boso a lehono.

Thala diaparo tše o swanetšego go di aparela maemo a boso a lehono.



A re ngwaleng

Ngwala leina la ngwana yo a lego ka phapošing ya gago le le thomago ka tlhaka ye e filwego. Gopola gore maina a thoma ka tlhaka ye kgolo.

B

L

D

M

G

T

H

S


R

K



A re ngwaleng

Ngwala maswaodikga mafokong a.
Ngwala tlhakakgolo, khutlo goba leswao la potšišo.



ke rata go bapala le tumišo ge go na le letšatši

na o rata ge go tonya

letšatši la matswalo a tumišo le ka phupu



A re ngwaleng

Ngwala tšhate ya maemo
a boso a lehono. Ngwala
maemo a boso bja matšatši
a 5 a a tlogo.



Mošupologo



Blank writing box with a dashed line for handwriting practice.

Blank writing box with a dashed line for handwriting practice.

Blank writing box with a dashed line for handwriting practice.

Blank writing box with a dashed line for handwriting practice.

Blank writing box with a dashed line for handwriting practice.

Blank writing box with a dashed line for handwriting practice.



A re baleng

Lehono Tšhego ga se a
tsoga. O ile a no robala.

Kolo e ile ya mo fofela fela
ga se a tsoga.



Mmago Tšhego o ile a mmotša
gore a tsoge.

Tšhego o ile a kitimela pese
fela e ile ya mo šia.

O ile a swanela go ya sekolong
ka maoto.


Kolo e ile ya sepela le yena.

O latetšwe kudu sekolong.

Morutiši a mmotšiša,

"Ke nako mang, Tšhego?"

Ke nako mang gonabjale?
Thala manakana mo sešupanakong.



A re ngwaleng

Bala kanegelo gape. Araba dipotšišo.

Ke ka lebaka la eng Tšhego a latetšwe sekolong?

Ka gobane

Tšhego o ile sekolong ka eng?

O ile

Ke ka lebaka la eng Tšhego a se a ya sekolong ka pese?

Ka gobane o



Tlotlontšu

Bala mantšu gomme o theeletše medumo. Ka morago o šomiše a 5 a mantšu go ngwala mafoko ka pukung ya gago ya go ngwalela.

tsoga	robala	mma	nako
loga	robega	mmona	nama
boga	rotoga	mmotša	nare



Mantšu a
tlwaelo
lehono
tsoga
robala



A re ngwaleng

Ithute go ngwala medumo ye.



Ka morago o ngwale mafoko ka pukung ya gago, o diriše mantšu a ka lepokisaneng.

Ke nako mang?



A re direng

Botša mogwera wa gago gore lenaka le lennyane le šupile palo efe, le gore lenaka le legolo le šupile palo efe.



Ngwala diiri le metsosto o bontšhe gore lenaka le legolo le šupile kae, le gore le lennyane le šupile kae.

lenaka le lennyane	lenaka le legolo

lenaka le lennyane	lenaka le legolo





lenaka le lennyane	lenaka le legolo

lenaka le lennyane	lenaka le legolo



A re ngwaleng


Thala manaka a sešupanako se sengwe le se sengwe, go bontšha nako ye e itšego.

Iri ya pele
(1)Iri ya
boselela (6)Iri ya
boraro (3)Iri ya
senyane (9)



A re ngwaleng

Tlatša ka dinomoro tše di tlogetšwego.



Ke tsogile ka iri ya _____.



Ke robetše ka iri ya _____.






Sekolo se thoma ka iri ya _____.



Lapologa

Ngwala dinako tša go fapana dišupanakong tše. Botša mogwera wa gago gore ke nako mang. Sega sešupanako go tšwa letlakaleng la mafelelo. Mamaretša manaka mo go sona. Laetša mogwera wa gago dinako tše di fapanego.






A re baleng



Tšhego o tsoga ka iri ya boselela.



Tšhego o namela pese ka iri ya bošupa.



A re ngwaleng Bal

Tšhego o robala ka iri ya seswai.

Bala kanegelo gape. Araba dipotšišo.

O robala ka



Bala mantšu gomme o theeletše medumo. Ka morago o šomiše a 5 a mantšu go ngwala mafoko ka pukung ya qago ya go ngwalela.

nako	bošupa	tsoga	robala	manaka
naga	bobedi	tsoma	raloka	marega
namela	boraro	tsela	rapela	mamapo

mamapo








Are ngwaleng

Nako ke iri ya lesome.







A re ngwaleng

Nyalanya dinako tše di swanago mo go dišupanako tša ka godimo le tša ka tlase.




A re ngwaleng

Ngwala dinako. Thala manaka dišupanakong go laetša dinako tša maleba.

Ke nako mang	Nako mo sešupanakong	E ngwale
Ke tsoga ka		
Ke ya sekolong ka		
Ke boa gae ka		
Ke ya malaong ka		



A re direng



Laetša dinako tša go fapana mo sešupanakong sa gago seo o se segilego.



maabane maatla

maaka maano

mooko boomo

phoofolo moo

leeba neela

meetse theetša

diipone diila

diithati nama

nako naga

noko noga

bana bina

bona bupi

dula dijo

duma gae

gama gata

gola huma

hupa hema

huna ja

jela kae

koko kuka

kudu lapa

lema loma

lema mala

morogo mamepe

marama pula

papadi rema

soba sefaka

sefako tema

tau taba

timela wela

rutha wola

wulu bjala

bjale bjoko

hlaba bjang

hlaela hloma

khudu hlahloba

khula khiba

kgomo khutšo

kgona kgale

mmele kgona

mmepe mmila

phela phefo

phiri phala

thiba thaba

theoga thoma

tlala tlama

tliša tlou


tseba tsela

Lapologa



Lebelo la mantšu.

Wena le bagwera ba gago ba bane, mongwe le mongwe wa lena a kgethe tselana ya gagwe ya go kitima. Bjale diriša sešupanako go bona gore go go tšea nako ye kaakang go balela godimo mantšu ka moka ao a lego tseleng ya gago. Ka moka ga lena le ka thoma go bala ka nako e tee. Fetolang ditselana gomme le kitime gape. Lekang go kitima ditselaneng ka moka gomme le itšhidolle mo mabelong ka moka gore le tle le kgwahle. Gopola go swaya mantšu ao a go emišitšego mo tselaneng ya gago gore o tle o a bale gape.





A re baleng



Ditaba tša metlae

Kolo, mpša ya ka, e theogile ka mmila wa Motau e lebile kua thabeng.
E fetile ditau di dutše meriting.

Kolo e be e apere jase ye kgolo le kefa ka gobane go be go tonya kudu.

Kolo e be e sepela le pudi ye leina la yona e lego Thula le segwagwa se setala, seo leina la sona e lego Fifi. Di be di hlabile lešata.

Fifi ga se ya rwala kefa. Kefa ya Fifi e kua gae. Kolo e bofile kefa ka marala.

Lephodisa le ile la di bona. Le di file borotho gomme la di bušetša sekolong.



A re ngwaleng

Bala kanegelo gape. Araba dipotšišo.

Na Kolo e be e lebile kae?

E be e lebile

Na Kolo e be e sepela le bomang?

E be e sepela le

Na Kolo e be e apere eng?

E be e apere

Ke ka lebaka la eng Kolo e be e apere jase?

E be e apere jase ka gobane



Tlotlontšu

A re baleng mantšu le theeletše medumo.



Mantšu
a tlwaelo

fetile	leBILE	hlabile	ratile	theogile	bofile
sekolong	moriting	mmileng	thabeng	motseng	nokeng

fetile
leBILE
bofile



A re ngwaleng

Ithute go ngwala medumo ye.

Ka morago o ngwale mafoko ka pukung ya
gago o diriše mantšu a ka lepokisaneng.



Pudi e apere jase.



A re direng

Ditaba tša metlae

Bolela ka ga ditaba tša gago. Anegele bagwera ba gago ditaba tša gago. Bolela ka ga ditaba tšeo o ratago gore di ngwalwe ka kuranteng ya gago.



A re ngwaleng

Ngwala kuranta ya gago.



Leina la kuranta ya gago

Letšatšikgwele

Ditaba tša gago ke eng?

Go diregile eng ka morago ga fao?

Thala seswantšho sa ditaba tša gago.

Pukuntšu ya ka

A
a

Handwriting practice lines for uppercase A and lowercase a.

G
g

Handwriting practice lines for uppercase G and lowercase g.

B
b

Handwriting practice lines for uppercase B and lowercase b.

H
h

Handwriting practice lines for uppercase H and lowercase h.

C
c

Handwriting practice lines for uppercase C and lowercase c.

I
i

Handwriting practice lines for uppercase I and lowercase i.

D
d

Handwriting practice lines for uppercase D and lowercase d.

J
j

Handwriting practice lines for uppercase J and lowercase j.

E
e

Handwriting practice lines for uppercase E and lowercase e.

K
k

Handwriting practice lines for uppercase K and lowercase k.

F
f

Handwriting practice lines for uppercase F and lowercase f.

L
l

Handwriting practice lines for uppercase L and lowercase l.

Pukuntšu ya ka

M m			S s
N n			T t
O o			U u
P p			V v
Q q			W w
R r			X-Z x-z







